

Informacija o skriningu legislative u kontekstu ispunjavanja obaveza definisanih završnim mjerilom 4 u pregovaračkom poglavlju 3 – Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga

Poglavlje 3 – Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga zvanično je otvoreno 11. decembra 2017. godine na Međuvladinoj konferenciji u Briselu. Pregovori u ovom poglavlju su u toku.

Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga je jedna od četiri ključne slobode za funkcionisanje jedinstvenog tržišta EU, a ispunjenost završnih mjerila omogućiće poslovnim subjektima iz Crne Gore da lakše pokrenu i obavljaju privredne djelatnosti u jednoj ili više država članica Evropske unije.

Poglavlje 3 donosi brojne benefite za građane Crne Gore, kako za pružaoce, tako i za korisnike usluga. Pristupanjem Crne Gore EU, fizičkim i pravnim licima će biti omogućeno slobodno pružanje usluga u svakoj državi članici EU. Otvaranje tržišta za preduzeća iz zemalja EU doprinijeće većoj konkurentnosti preduzeća, što bi trebalo da rezultira povećanjem kvaliteta usluga i povoljnijim cijenama istih.

Poseban izazov u ovom dijelu predstavlja usaglašavanje nacionalnog zakonodavstva sa Direktivom o uslugama, čime se obezbjeđuje sloboda pružanja prekograničnih usluga. Ova Direktiva reguliše sve usluge i njom se stvara obaveza olakšavanja administrativnih postupaka u području pružanja usluga, obezbjeđuje veća transparentnost kroz osnivanje Jedinstvene kontakt tačke za usluge (JKT) koju je Crna Gora uspješno uspostavila.

Crna Gora intenzivno radi na ispunjavanju evropskih standarda i stvaranju uslova za privremeno zatvaranje ovog poglavlja, kroz ispunjavanje svih završnih mjerila, a ovom Informacijom ukazuje se na važnost horizontalnog ispunjavanja legislativnih obaveza u kontekstu 4. završnog mjerila koje glasi: *Crna Gora donosi izmjene nacionalnog zakonodavstva u cilju ukidanja svih zahtjeva za državljanstvom za pristup i uživanje slobode pružanja usluga, izuzev zahtjeva za državljanstvom opravdanim i proporcionalnim sa članom 51 UFEU. Ove izmjene treba da budu primjenjive najkasnije datumom pristupanja.*

OBAVEZE U CILJU PRIVREMENOG ZATVARANJA POGLAVLJA U KONTEKSTU ZAVRŠNOG MJERILA 4

S obzirom na obavezu da Crna Gora donese izmjene nacionalnog zakonodavstva u cilju ukidanja svih zahtjeva za državljanstvom za pristup i uživanje slobode pružanja usluga, izuzev zahtjeva za državljanstvom opravdanim i proporcionalnim sa članom 51 UFEU, koje moraju biti primjenjive najkasnije datumom pristupanja, u prethodnom periodu se kontinuirano radilo na usglašavanju crnogorskog zakonodavstva sa navedenom obavezom.

Shodno procjeni za privremeno zatvaranje Pregovaračkog poglavlja 3 koje je planirano za IV kvartal 2025. godine, sa Evropskom komisijom je dogovoreno da se još jednom provjeri cjelokupna legislativa u dijeli usgalašenosti sa završnim mjerilom 4, te je kroz PLAC (Centar za strateško-pravno savjetovanja za Crnu Goru- Policy and Legal Advice Centre) projekat Evropske unije anagažovana ekspertiza za skrining legislative čiji rezultati su u tekstu dolje. Rezultati pomenute analize su detektovali koje propise je neophodno u narednom periodu izmijeniti kako bi se ispunile obaveze koje proizilaze iz ovog završnog mjerila. Napominjemo da se izmjene propisa odnose na diskriminaciju pružanja usluga ili pristupa profesijama po osnovu crnogorskog državljanstva, te je u cilju privremenog zatvaranja ovog poglavlja neophodno izvršiti ovakve izmjene.

Rok za usvajanje navedenih izmjena propisa od strane Skupštine Crne Gore je definisan za kraj jula 2025. godine, a nacрте izmjena zakona koji su dati u tabeli dolje je potrebno dostaviti Evropskoj komisiji najkasnije u što kraćem roku.

Lista zakonodavnih akata kojima su ukinuti diskriminatorni zahtjevi za državljanstvom - pristup i obavljanje djelatnosti usluga

Lista uključuje pravne akte koji:

- ukidaju bilo kakve zabranjene zahtjeve za posjedovanjem crnogorskog državljanstva, ili
- obezbjeđuju isti tretman i za državljanke EU/EEP.

Izuzeti su zahtjevi za posjedovanjem državljanstva koji su opravdani i proporcionalni u skladu sa članom 51 Ugovora o funkcionisanju Evropske unije (TFEU).

Navedeni zahtjevi su definisani kroz izmjenu propisa, članom, kojim se definiše njegova primjena, najkasnije danom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (kako je naznačeno u tabeli).

NAPOMENA: U skladu sa završnim mjerilom 4, u okviru Poglavlja 3, Crna Gora je izvijestila EK o zakonodavnim mjerama koje su implementirane zaključno sa martom 2019. godine putem Informacije o Izvještaju o implementaciji Akcionog plana za transponovanje Direktive o uslugama na unutrašnjem tržištu 2015-2018, a Izvještaj o implementaciji Akcionog plana iz 2019. godine, je obuhvatao sljedeće propise:

1. Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima za obavljanje poslova zastupanja pred carinskim organom ("Službeni list CG", br. 25/16),
2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o žigu ("Službeni list CG", br. 40/16),
3. Zakon o tumačima ("Službeni list CG", br. 52/16),
4. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o notarima ("Službeni list CG", br. 55/16),
5. Zakon o izmjenama Zakona o patentima ("Službeni list CG", br. 2/17),
6. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o advokaturi ("Službeni list CG", br. 22/17),
7. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim izvršiteljima ("Službeni list CG", br. 22/17),
8. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju ("Službeni list CG", br. 18/19),
9. Zakon o detektivskoj djelatnosti ("Službeni list CG", br. 25/19),
10. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poreskim savjetnicima ("Službeni list CG", br. 47/19).

Ponovnim pregledom zakonodavstva usvojenog u periodu od 1. januara 2019. godine do 15. decembra 2024. godine, koje spada u djelokrug člana 14(1) Direktive o uslugama na unutrašnjem tržištu 2006/123/EC, utvrđen je status propisa u odnosu na zabranu diskriminacije na osnovu državljanstva prema Direktivi o uslugama, a kako je prikazano tabelarno u nastavku.

Naziv usluge	Zabrana diskriminacije na osnovu državljanstva prema Direktivi o uslugama	Dodatni komentari
Usluge koje se odnose na vršenje energetskeg pregleda	Čl. 14 (1)	<p>Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o efikasnom korišćenju energije ("Sl. list CG" br. 25/2019 od 30.04.2019.) uvodi novi član 35b, koji omogućava pružanje usluga u oblasti energetskeg pregleda (za zgrade i klima uređaje) fizičkim licima sa prebivalištem u EU/EEP.</p> <p>Novi član 58a odlaže primjenu člana 35b do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.</p>
Pružanje usluga u oblasti turizma/ugostiteljstva, obrazovanja, nauke, kulture itd. putem koncesija na kulturna dobra	Čl. 14 (1)	Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti kulturnih dobara ("Sl. List CG" br. 18/2019 od 22.03.2019) uveo je pravo na koncesiju nad kulturnim dobrima i za fizička i pravna lica registrovana u EU za pružanje usluga u oblasti turizma/ugostiteljstva, obrazovanja, nauke, kulture itd.
Usluge medijatora i procjenitelja	Čl. 14 (1)	<p>Članovi 39(1)(1) i 40(1)(1) Zakona o alternativnom rješavanju sporova ("Sl. list CG" br. 77/2020 od 29.07.2020) garantuju građanima EU ista prava kao i crnogorskim državljanima u pružanju usluga medijatora i procjenitelja.</p> <p>Član 77(2) odlaže primjenu navedenih članova 39(1)(1) i 40(1)(1) do datuma pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.</p>

Usluge posredovanja u prometu medicinskih proizvoda	Čl. 14 (1)	<p>Član 135 Zakona o lijekovima ("Sl. list CG" br. 80/2020 od 04.08.2020.) omogućava pružanje usluga posredovanja u prometu medicinskih proizvoda licenciranim fizičkim i pravnim licima koja imaju registrovano preduzeće u EU ili Crnoj Gori (član 135).</p> <p>Član 224 odlaže primjenu člana 135 do datuma pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.</p>
Revident planskih dokumenata	Čl. 14 (1)	<p>NEUSKLAĐENO - Diskriminacija na osnovu državljanstvu vezi sa uslugama revizije planskih dokumenata u članu 125 (1) Zakona o prostornom planiranju i izgradnji objekata (usluge rezervisane za državljane Crne Gore).</p> <p>(NAPOMENA 1: Predlog novog zakona koji je u pripremi i planiran za usvajanje u Parlamentu 2025. godine ima za cilj ukidanje prepoznatog zahtjeva za državljanstvo, tj. omogućavanje istih prava za državljane EU/EEP i Crne Gore u vezi sa uslugama revizije, a ova odredba će stupiti na snagu na dan pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji).</p> <p>(NAPOMENA 2: Zakon o prostornom planiranju i izgradnji objekata za sve druge usluge eksplicitno reguliše pravo za državljane EU/EEP i Crne Gore na pružanje tih usluga, tj. pripremu tehničke dokumentacije, građevinske usluge itd. (i za pravna i fizička lica), i pored toga sadrži odredbe u skladu sa SD za prekogranično pružanje tih usluga (član 129)).</p>
Sertifikovani računovođa i Ovlašćeni procjenjivači	Čl. 14 (1)	<p>Član 24 (1) za sertifikovane računovođe i član 27(1) za ovlašćene procjenjivače Zakona o računovodstvu ("Sl. list CG" br. 145/2021 od 31.12.2021.) propisuju uslove za sticanje naziva za ove regulisane profesije, bez posjedovanja crnogorskog državljanstva, niti bilo kog drugog zahtjeva koji bi indirektno doveo do diskriminacije na osnovu državljanstvo (prebivalište, jezik itd.).</p> <p>Dodatno, član 25 propisuje priznavanje sertifikata stranih računovođa koji su stečeni u organizacijama članicama IFAC-a ili IASB-a.</p>
Usluge carinskog zastupanja	Čl. 14 (1)	<p>Novi Carinski zakon ("Sl. list CG" br. 86/2022 od 03.08.2022.) u članu 13. zadržao je formulaciju prema kojoj crnogorsko državljanstvo nije zahtjev za pružanje usluga carinskog zastupanja (direktnog ili indirektnog zastupanja).</p>
Usluge sakupljanja/obrade/prevoz otpada	Čl. 14 (1)	<p>Nema zahtjeva za državljanstvo u vezi sa pružanjem usluga sakupljanja/obrade/prevoz otpada, koje mogu pružati fizička ili pravna lica (član 19(1), 37(1) Zakona o upravljanju otpadom ("Sl. List CG" br. 34/2024 od 12.04.2024.).</p>

Usluge medija	Čl. 14 (1) (b)	Član 10 Zakona o medijima ("Sl. list CG" br. 54/2024 od 11.06.2024.) propisuje da osnivač (vlasnik) medija može biti bilo koje domaće ili strano fizičko lice.
Usluge lobiranja	Čl. 14 (1)	Član 14 Zakona o lobiranju ("Sl. List CG" br. 54/2024 od 11.06.2024.) propisuje da ove usluge mogu pružati crnogorski ili strani državljani, a za pravna lica, ona registrovana u Crnoj Gori ili, u slučaju stranih pravnih lica, ona registrovana u uporednim opštim poslovnim i/ili NVO registrima u njihovim matičnim EU državama članicama.
Usluge posredovanja u prometu nekretnina	Čl. 14 (1)	Usklađeno, jer Predlog Zakona o posredovanju u prodaji i zakupu nepokretnosti (u parlamentarnoj proceduri, decembar 2024.) u članu 3. propisuje pravo na pružanje usluga posredovanja u prodaji i zakupu nepokretnosti (usluge agencije za nekretnine) fizičkim i pravnim licima koja imaju registrovano poslovanje u EU/EEP ili Crnoj Gori (član 3(2)). Član 42 odlaže primjenu člana 3(2) do datuma pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

Takođe je izvršena analiza propisa koji se odnose na diskriminaciju na osnovu državljanstva vezano za pristup regulisanim profesijama u odnosu na Odluku o utvrđivanju liste regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 080/18 od 14.12.2018, 004/19 od 18.01.2019), čiji su rezultati dati u tekstu koji slijedi.

Redni broj	Naziv regulisane profesije	Naziv pravnog akta kojim je regulisana profesija	INFORMACIJA O PROPORCIONALNOST I - Diskriminacija -	Komentar
1.	Babica / babica medicinski tehničar / zdravstveni tehničar	Zakon o zdravstvenoj zaštiti (Službeni list Crne Gore br. 3/2016) Zakon o zdravstvenoj njezi pacijenata (Službeni list Crne Gore br. 25/10) Pravilnik o specijalizacijama (Službeni list Crne Gore br. 17/2014) Pravilnik o uslovima, kriterijumima i postupku za odobravanje specijalizacija (Službeni list	Nema diskriminacije. Zahtjevi u okviru nacionalnog pravnog sistema nisu ni direktno ni indirektno diskriminatorni na osnovu državljanstva ili prebivališta.	Ne postoje prepreke za ostvarivanje prava na obavljanje profesije na osnovu državljanstva ili prebivališta. Napomena: Član 107a Zakona o zdravstvenoj zaštiti propisuje da se automatsko priznavanje profesionalnih kvalifikacija za

		<p>Republike Crne Gore br. 76/2006 i Službeni list Crne Gore br. 54/2011)</p> <p>Pravilnik o kontinuiranoj edukaciji i načinu vrednovanja svih oblika stručnog usavršavanja (Službeni list br. 31/2006)</p> <p>Pravilnik o bližim uslovima, trajanju, načinu obavljanja pripravničkog staža, polaganju stručnog ispita, planu i programu prakse i obuke za pripravnike – zdravstvene radnike (Službeni list br. 13/2013)</p> <p>Statut Ljekarske komore Statut Farmaceutske komore Etički kodeks komora</p>		<p>regulisane profesije – doktor medicine, doktor stomatologije, farmaceut, medicinska sestra opšte nege i babica – na osnovu minimalnih uslova obuke, sprovodi od strane nadležne visokoškolske ustanove.</p> <p>Odredba člana 174a ovog Zakona odlaže primjenu člana 107a do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.</p>
2.	Biohemičar-specijalista	<p>Zakon o zdravstvenoj zaštiti (Službeni list Crne Gore br. 3/2016)</p> <p>Zakon o zdravstvenoj njezi pacijenata (Službeni list Crne Gore br. 25/10)</p> <p>Pravilnik o specijalizacijama (Službeni list Crne Gore br. 17/2014)</p> <p>Pravilnik o uslovima, kriterijumima i postupku za odobravanje specijalizacija (Službeni list Republike Crne Gore br. 76/2006 i Službeni list Crne Gore br. 54/2011)</p> <p>Pravilnik o kontinuiranoj edukaciji i načinu vrednovanja svih oblika stručnog usavršavanja (Službeni list br. 31/2006)</p> <p>Pravilnik o bližim uslovima, trajanju, načinu obavljanja pripravničkog staža, polaganju stručnog ispita, planu i programu prakse i obuke za pripravnike – zdravstvene radnike (Službeni list br. 13/2013)</p> <p>Statut Ljekarske komore Statut Farmaceutske komore Etički kodeks komora</p>	<p>Nema diskriminacije.</p> <p>Zahtjevi u okviru nacionalnog pravnog sistema nisu ni direktno ni indirektno diskriminatorni na osnovu državljanstva ili prebivališta.</p>	<p>Ne postoje prepreke za ostvarivanje prava na obavljanje profesije na osnovu državljanstva ili prebivališta.</p>

3.	Klinički psiholog	<p>Zakon o zdravstvenoj zaštiti (Službeni list Crne Gore br. 3/2016)</p> <p>Zakon o zdravstvenoj zaštiti njezi (Službeni list Crne Gore br. 25/10)</p> <p>Pravilnik o specijalizacijama (Službeni list Crne Gore br. 17/2014)</p> <p>Pravilnik o uslovima, kriterijumima i postupku za odobravanje specijalizacija (Službeni list Republike Crne Gore br. 76/2006 i Službeni list Crne Gore br. 54/2011)</p> <p>Pravilnik o kontinuiranoj edukaciji i načinu vrednovanja svih oblika stručnog usavršavanja (Službeni list br. 31/2006)</p> <p>Pravilnik o bližim uslovima, trajanju, načinu obavljanja pripravnčkog staža, polaganju stručnog ispita, planu i programu prakse i obuke za pripravnike – zdravstvene radnike (Službeni list br. 13/2013)</p> <p>Statut Ljekarske komore</p> <p>Statut Farmaceutske komore</p> <p>Etički kodeks komora</p>	<p>Nema diskriminacije.</p> <p>Zahtjevi u okviru nacionalnog pravnog sistema nisu ni direktno ni indirektno diskriminatorni na osnovu državljanstva ili prebivališta.</p>	<p>Nema prepreka</p> <p>Ne postoje prepreke za ostvarivanje prava na obavljanje profesije na osnovu državljanstva ili prebivališta.</p>
4.	Doktor stomatologije – specijalista	<p>Zakon o zdravstvenoj zaštiti (Službeni list Crne Gore br. 3/2016)</p> <p>Zakon o zdravstvenoj njezi pacijenata (Službeni list Crne Gore br. 25/10)</p> <p>Pravilnik o specijalizacijama (Službeni list Crne Gore br. 17/2014)</p> <p>Pravilnik o uslovima, kriterijumima i postupku za odobravanje specijalizacija (Službeni list Republike Crne Gore br. 76/2006 i Službeni list Crne Gore br. 54/2011)</p> <p>Pravilnik o kontinuiranoj edukaciji i načinu vrednovanja svih oblika stručnog usavršavanja (Službeni list br. 31/2006)</p>	<p>Nema diskriminacije.</p> <p>Zahtjevi u okviru nacionalnog pravnog sistema nisu ni direktno ni indirektno diskriminatorni na osnovu državljanstva ili prebivališta.</p>	<p>Ne postoje prepreke za ostvarivanje prava na obavljanje profesije na osnovu državljanstva ili prebivališta.</p> <p>Napomena: Član 107a Zakona o zdravstvenoj zaštiti propisuje da se automatsko priznavanje profesionalnih kvalifikacija za regulisane profesije – doktor medicine, doktor stomatologije, farmaceut, medicinska sestra opšte njege i babica – na osnovu minimalnih</p>

		<p>Pravilnik o bližim uslovima, trajanju, načinu obavljanja pripravničkog staža, polaganju stručnog ispita, planu i programu prakse i obuke za pripravnike – zdravstvene radnike (Službeni list br. 13/2013)</p> <p>Statut Ljekarske komore Statut Farmaceutske komore Etički kodeks komora</p>		<p>uslova obuke, sprovodi od strane nadležne visokoškolske ustanove.</p> <p>Odredba člana 174a ovog Zakona odlaže primjenu člana 107a do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.</p>
5.	Doktor stomatologije	<p>Zakon o zdravstvenoj zaštiti (Službeni list Crne Gore br. 3/2016)</p> <p>Zakon o zdravstvenoj njezi pacijenata (Službeni list Crne Gore br. 25/10)</p> <p>Pravilnik o specijalizacijama (Službeni list Crne Gore br. 17/2014)</p> <p>Pravilnik o uslovima, kriterijumima i postupku za odobravanje specijalizacija (Službeni list Republike Crne Gore br. 76/2006 i Službeni list Crne Gore br. 54/2011)</p> <p>Pravilnik o kontinuiranoj edukaciji i načinu vrednovanja svih oblika stručnog usavršavanja (Službeni list br. 31/2006)</p> <p>Pravilnik o bližim uslovima, trajanju, načinu obavljanja pripravničkog staža, polaganju stručnog ispita, planu i programu prakse i obuke za pripravnike – zdravstvene radnike (Službeni list br. 13/2013)</p> <p>Statut Ljekarske komore Statut Farmaceutske komore Etički kodeks komora</p>	<p>Nema diskriminacije</p> <p>Zahtjevi u okviru nacionalnog pravnog sistema nisu ni direktno ni indirektno diskriminatorni na osnovu državljanstva ili prebivališta.</p>	<p>Ne postoje prepreke za ostvarivanje prava na obavljanje profesije na osnovu državljanstva ili prebivališta.</p> <p>Napomena: Član 107a Zakona o zdravstvenoj zaštiti propisuje da se automatsko priznavanje profesionalnih kvalifikacija za regulisane profesije – doktor medicine, doktor stomatologije, farmaceut, medicinska sestra opšte njege i babica – na osnovu minimalnih uslova obuke, sprovodi od strane nadležne visokoškolske ustanove.</p> <p>Odredba člana 174a ovog Zakona odlaže primjenu člana 107a do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.</p>

6.	Doktor medicine – specijalista	<p>Zakon o zdravstvenoj zaštiti (Službeni list Crne Gore br. 3/2016)</p> <p>Zakon o zdravstvenoj njezi pacijenata (Službeni list Crne Gore br. 25/10)</p> <p>Pravilnik o specijalizacijama (Službeni list Crne Gore br. 17/2014)</p> <p>Pravilnik o uslovima, kriterijumima i postupku za odobravanje specijalizacija (Službeni list Republike Crne Gore br. 76/2006 i Službeni list Crne Gore br. 54/2011)</p> <p>Pravilnik o kontinuiranoj edukaciji i načinu vrednovanja svih oblika stručnog usavršavanja (Službeni list br. 31/2006)</p> <p>Pravilnik o bližim uslovima, trajanju, načinu obavljanja pripravnčkog staža, polaganju stručnog ispita, planu i programu prakse i obuke za pripravnike – zdravstvene radnike (Službeni list br. 13/2013)</p> <p>Statut Ljekarske komore Statut Farmaceutske komore Etički kodeks komora</p>	<p>Nema diskriminacije.</p> <p>Zahtjevi u okviru nacionalnog pravnog sistema nisu ni direktno ni indirektno diskriminatorni na osnovu državljanstva ili prebivališta.</p>	<p>Ne postoje prepreke za ostvarivanje prava na obavljanje profesije na osnovu državljanstva ili prebivališta.</p> <p>Napomena: Član 107a Zakona o zdravstvenoj zaštiti propisuje da se automatsko priznavanje profesionalnih kvalifikacija za regulisane profesije – doktor medicine, doktor stomatologije, farmaceut, medicinska sestra opšte njege i babica – na osnovu minimalnih uslova obuke, sprovodi od strane nadležne visokoškolske ustanove.</p> <p>Odredba člana 174a ovog Zakona odlaže primjenu člana 107a do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.</p>
7.	Doktor farmacije – specijalista	<p>Zakon o zdravstvenoj zaštiti (Službeni list Crne Gore br. 3/2016)</p> <p>Zakon o zdravstvenoj njezi pacijenata (Službeni list Crne Gore br. 25/10)</p> <p>Pravilnik o specijalizacijama (Službeni list Crne Gore br. 17/2014)</p> <p>Pravilnik o uslovima, kriterijumima i postupku za odobravanje specijalizacija (Službeni list Republike Crne Gore br. 76/2006 i Službeni list Crne Gore br. 54/2011)</p> <p>Pravilnik o kontinuiranoj edukaciji i načinu vrednovanja svih oblika stručnog usavršavanja (Službeni list br. 31/2006)</p>	<p>Nema diskriminacije.</p> <p>Zahtjevi u okviru nacionalnog pravnog sistema nisu ni direktno ni indirektno diskriminatorni na osnovu državljanstva ili prebivališta.</p>	<p>Ne postoje prepreke za ostvarivanje prava na obavljanje profesije na osnovu državljanstva ili prebivališta.</p> <p>Napomena: Član 107a Zakona o zdravstvenoj zaštiti propisuje da se automatsko priznavanje profesionalnih kvalifikacija za regulisane profesije – doktor medicine, doktor stomatologije, farmaceut, medicinska sestra opšte njege i babica – na osnovu minimalnih</p>

		<p>Pravilnik o bližim uslovima, trajanju, načinu obavljanja pripravničkog staža, polaganju stručnog ispita, planu i programu prakse i obuke za pripravnike – zdravstvene radnike (Službeni list br. 13/2013)</p> <p>Statut Ljekarske komore Statut Farmaceutske komore Etički kodeks komora</p>		<p>uslova obuke, sprovodi od strane nadležne visokoškolske ustanove.</p> <p>Odredba člana 174a ovog Zakona odlaže primjenu člana 107a do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.</p>
8.	Doktor farmacije	<p>Zakon o zdravstvenoj zaštiti (Službeni list Crne Gore br. 3/2016)</p> <p>Zakon o zdravstvenoj njezi pacijenata (Službeni list Crne Gore br. 25/10)</p> <p>Pravilnik o specijalizacijama (Službeni list Crne Gore br. 17/2014)</p> <p>Pravilnik o uslovima, kriterijumima i postupku za odobravanje specijalizacija (Službeni list Republike Crne Gore br. 76/2006 i Službeni list Crne Gore br. 54/2011)</p> <p>Pravilnik o kontinuiranoj edukaciji i načinu vrednovanja svih oblika stručnog usavršavanja (Službeni list br. 31/2006)</p> <p>Pravilnik o bližim uslovima, trajanju, načinu obavljanja pripravničkog staža, polaganju stručnog ispita, planu i programu prakse i obuke za pripravnike – zdravstvene radnike (Službeni list br. 13/2013)</p> <p>Statut Ljekarske komore Statut Farmaceutske komore Etički kodeks komora</p>	<p>Nema diskriminacije.</p> <p>Zahtjevi u okviru nacionalnog pravnog sistema nisu ni direktno ni indirektno diskriminatorni na osnovu državljanstva ili prebivališta.</p>	<p>Ne postoje prepreke za ostvarivanje prava na obavljanje profesije na osnovu državljanstva ili prebivališta.</p> <p>Napomena: Član 107a Zakona o zdravstvenoj zaštiti propisuje da se automatsko priznavanje profesionalnih kvalifikacija za regulisane profesije – doktor medicine, doktor stomatologije, farmaceut, medicinska sestra opšte njege i babica – na osnovu minimalnih uslova obuke, sprovodi od strane nadležne visokoškolske ustanove.</p> <p>Odredba člana 174a ovog Zakona odlaže primjenu člana 107a do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.</p>

9.	Medicinski/ zdravstveni tehničar	<p>Zakon o zdravstvenoj zaštiti (Službeni list Crne Gore br. 3/2016)</p> <p>Zakon o zdravstvenoj njezi pacijenata (Službeni list Crne Gore br. 25/10)</p> <p>Pravilnik o specijalizacijama (Službeni list Crne Gore br. 17/2014)</p> <p>Pravilnik o uslovima, kriterijumima i postupku za odobravanje specijalizacija (Službeni list Republike Crne Gore br. 76/2006 i Službeni list Crne Gore br. 54/2011)</p> <p>Pravilnik o kontinuiranoj edukaciji i načinu vrednovanja svih oblika stručnog usavršavanja (Službeni list br. 31/2006)</p> <p>Pravilnik o bližim uslovima, trajanju, načinu obavljanja pripravničkog staža, polaganju stručnog ispita, planu i programu prakse i obuke za pripravnike – zdravstvene radnike (Službeni list br. 13/2013)</p> <p>Statut Ljekarske komore</p> <p>Statut Farmaceutske komore</p>	<p>Nema diskriminacije.</p> <p>Zahtjevi u okviru nacionalnog pravnog sistema nisu ni direktno ni indirektno diskriminatorni na osnovu državljanstva ili prebivališta.</p>	<p>Ne postoje prepreke za ostvarivanje prava na obavljanje profesije na osnovu državljanstva ili prebivališta.</p>
10.	Mikrobiolog- specijalista	<p>Zakon o zdravstvenoj zaštiti (Službeni list Crne Gore br. 3/2016)</p> <p>Zakon o zdravstvenoj njezi pacijenata (Službeni list Crne Gore br. 25/10)</p> <p>Pravilnik o specijalizacijama (Službeni list Crne Gore br. 17/2014)</p> <p>Pravilnik o uslovima, kriterijumima i postupku za odobravanje specijalizacija (Službeni list Republike Crne Gore br. 76/2006 i Službeni list Crne Gore br. 54/2011)</p> <p>Pravilnik o kontinuiranoj edukaciji i načinu vrednovanja svih oblika stručnog usavršavanja (Službeni list br. 31/2006)</p>		<p>Nema prepreka za ostvarivanje prava na profesiju na osnovu državljanstva ili prebivališta.</p>

		<p>Pravilnik o bližim uslovima, trajanju, načinu obavljanja pripravničkog staža, polaganju stručnog ispita, planu i programu prakse i obuke za pripravnike – zdravstvene radnike (Službeni list br. 13/2013)</p> <p>Statut Ljekarske komore Statut Farmaceutske komore Kodeks etike komora</p>		
11.	Medicinska sestra	<p>Zakon o zdravstvenoj zaštiti (Službeni list Crne Gore br. 3/2016)</p> <p>Zakon o zdravstvenoj njezi pacijenata (Službeni list Crne Gore br. 25/10)</p> <p>Pravilnik o specijalizacijama (Službeni list Crne Gore br. 17/2014)</p> <p>Pravilnik o uslovima, kriterijumima i postupku za odobravanje specijalizacija (Službeni list Republike Crne Gore br. 76/2006 i Službeni list Crne Gore br. 54/2011)</p> <p>Pravilnik o kontinuiranoj edukaciji i načinu vrednovanja svih oblika stručnog usavršavanja (Službeni list br. 31/2006)</p> <p>Pravilnik o bližim uslovima, trajanju, načinu obavljanja pripravničkog staža, polaganju stručnog ispita, planu i programu prakse i obuke za pripravnike – zdravstvene radnike (Službeni list br. 13/2013)</p> <p>Statut Ljekarske komore Statut Farmaceutske komore Etički kodeks komora</p>	<p>Nema diskriminacije</p> <p>Zahtjevi u okviru nacionalnog pravnog sistema nisu ni direktno ni indirektno diskriminatorni na osnovu državljanstva ili prebivališta.</p>	<p>Ne postoje prepreke za ostvarivanje prava na obavljanje profesije na osnovu državljanstva ili prebivališta.</p> <p>Napomena: Član 107a Zakona o zdravstvenoj zaštiti propisuje da se automatsko priznavanje profesionalnih kvalifikacija za regulisane profesije – doktor medicine, doktor stomatologije, farmaceut, medicinska sestra opšte njege i babica – na osnovu minimalnih uslova obuke, sprovodi od strane nadležne visokoškolske ustanove.</p> <p>Odredba člana 174a ovog Zakona odlaže primjenu člana 107a do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.</p>

12.	Farmaceutski tehničar	<p>Zakon o zdravstvenoj zaštiti (Službeni list Crne Gore br. 3/2016)</p> <p>Zakon o zdravstvenoj njezi pacijenata (Službeni list Crne Gore br. 25/10)</p> <p>Pravilnik o specijalizacijama (Službeni list Crne Gore br. 17/2014)</p> <p>Pravilnik o uslovima, kriterijumima i postupku za odobravanje specijalizacija (Službeni list Republike Crne Gore br. 76/2006 i Službeni list Crne Gore br. 54/2011)</p> <p>Pravilnik o kontinuiranoj edukaciji i načinu vrednovanja svih oblika stručnog usavršavanja (Službeni list br. 31/2006)</p> <p>Pravilnik o bližim uslovima, trajanju, načinu obavljanja pripravničkog staža, polaganju stručnog ispita, planu i programu prakse i obuke za pripravnike – zdravstvene radnike (Službeni list br. 13/2013)</p> <p>Statut Ljekarske komore</p> <p>Statut Farmaceutske komore</p> <p>Etički kodeks komora</p>	<p>Nema diskriminacije.</p> <p>Zahtjevi u okviru nacionalnog pravnog sistema nisu ni direktno ni indirektno diskriminatorni na osnovu državljanstva ili prebivališta.</p>	<p>Ne postoje prepreke za ostvarivanje prava na obavljanje profesije na osnovu državljanstva ili prebivališta.</p>
13.	Fizioterapeut - Fizioterapeut/ zdravstveni radnik	<p>Zakon o zdravstvenoj zaštiti (Službeni list Crne Gore br. 3/2016)</p> <p>Zakon o zdravstvenoj njezi pacijenata (Službeni list Crne Gore br. 25/10)</p> <p>Pravilnik o specijalizacijama (Službeni list Crne Gore br. 17/2014)</p> <p>Pravilnik o uslovima, kriterijumima i postupku za odobravanje specijalizacija (Službeni list Republike Crne Gore br. 76/2006 i Službeni list Crne Gore br. 54/2011)</p> <p>Pravilnik o kontinuiranoj edukaciji i načinu vrednovanja svih oblika stručnog usavršavanja (Službeni list br. 31/2006)</p>	<p>Nema diskriminacije</p> <p>Zahtjevi u okviru nacionalnog pravnog sistema nisu ni direktno ni indirektno diskriminatorni na osnovu državljanstva ili prebivališta.</p>	<p>Ne postoje prepreke za ostvarivanje prava na obavljanje profesije na osnovu državljanstva ili prebivališta.</p> <p>Napomena: Član 107a Zakona o zdravstvenoj zaštiti propisuje da se automatsko priznavanje profesionalnih kvalifikacija za regulisane profesije – doktor medicine, doktor stomatologije, farmaceut, medicinska sestra opšte njege i babica – na osnovu minimalnih</p>

		<p>Pravilnik o bližim uslovima, trajanju, načinu obavljanja pripravničkog staža, polaganju stručnog ispita, planu i programu prakse i obuke za pripravnike – zdravstvene radnike (Službeni list br. 13/2013)</p> <p>Statut Ljekarske komore</p> <p>Statut Farmaceutске komore</p> <p>Etički kodeks komora</p>		<p>uslova obuke, sprovodi od strane nadležne visokoškolske ustanove.</p> <p>Odredba člana 174a ovog Zakona odlaže primjenu člana 107a do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.</p>
14.	Čuvar	Zakon o zaštiti lica i imovine (Službeni list Crne Gore, br. 043/18)	Diskriminacija Zahtjev u okviru nacionalnog pravnog sistema direktno je diskriminatoran na osnovu prebivališta.	Diskriminacija na osnovu prebivališta postoji u sigurnosnim službama, prema članu 29. stav 1. tačka 1. Zakona (obavljanje aktivnosti je rezervisano za osobe koje imaju prebivalište ili odobren boravak u Crnoj Gori), dok zakon ne sadrži dodatne odredbe koje eksplicitno priznaju isto pravo građanima država članica EU/EEA.
15.	Detektiv	Zakon o detektivskim uslugama ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 29/05 i "Službeni list Crne Gore", br. 61/11)	Nema diskriminacije	Dok član 8. Zakona propisuje skup uslova za obavljanje detektivskih usluga, član 29. Zakona eksplicitno navodi da detektivi iz EU/EEA nisu obavezni da ispunjavaju specifične uslove iz člana 8. kako bi pružali svoje usluge u Crnoj Gori. Član 42. Zakona odlaže primjenu gore navedenog člana 29. od dana pristupanja Crne Gore EU.
16.	Pratilac vrijednosti	Zakon o zaštiti lica i imovine (Službeni list Crne Gore, br. 043/18)	Diskriminacija.	Zahtjev u okviru nacionalnog pravnog sistema direktno je diskriminatoran na osnovu prebivališta. Diskriminacija na osnovu prebivališta postoji u sigurnosnim službama prema članu

				29. stav 1. tačka 1. Zakona (obavljanje aktivnosti je rezervisano za osobe koje imaju prebivalište ili odobren boravak u Crnoj Gori), dok zakon ne sadrži dodatne odredbe koje eksplicitno priznaju isto pravo građanima država članica EU/EEA.
17.	Telohranitelj	Zakon o zaštiti lica i imovine (Službeni list Crne Gore, br. 043/18)	Diskriminacija Zahtjev u okviru nacionalnog pravnog sistema direktno je diskriminatoran na osnovu prebivališta.	Diskriminacija na osnovu prebivališta postoji u sigurnosnim službama prema članu 29. stav 1. tačka 1. Zakona (obavljanje aktivnosti je rezervisano za osobe koje imaju prebivalište ili odobren boravak u Crnoj Gori), dok zakon ne sadrži dodatne odredbe koje eksplicitno priznaju isto pravo građanima država članica EU/EEA.
18.	Zaštitar lica i imovine	Zakon o zaštiti lica i imovine (Službeni list Crne Gore, br. 043/18)	Diskriminacija Zahtjev u okviru nacionalnog pravnog sistema direktno je diskriminatoran na osnovu prebivališta.	Diskriminacija na osnovu prebivališta postoji u sigurnosnim službama prema članu 29. stav 1. tačka 1. Zakona (obavljanje aktivnosti je rezervisano za osobe koje imaju prebivalište ili odobren boravak u Crnoj Gori), dok zakon ne sadrži dodatne odredbe koje eksplicitno priznaju isto pravo građanima država članica EU/EEA.
19.	Zaštitar tehničar	Zakon o zaštiti lica i imovine (Službeni list Crne Gore, br. 043/18)	Diskriminacija. Zahtjev u okviru nacionalnog pravnog sistema direktno je diskriminatoran na osnovu prebivališta.	Diskriminacija na osnovu prebivališta postoji u sigurnosnim službama prema članu 29. stav 1. tačka 1. Zakona (obavljanje aktivnosti je rezervisano za osobe koje imaju prebivalište ili odobren boravak u Crnoj Gori), dok zakon ne sadrži

				dodatne odredbe koje eksplicitno priznaju isto pravo građanima država članica EU/EEA.
20.	Socijalni radnik u ustanovama socijalne i dječije zaštite	<p>Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju (Službeni list RoM, br. 64/02, 31/05 i 49/07 i Službeni list Crne Gore, br. 45/10, 45/11, 36/13 i 39/13);</p> <p>Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju (Službeni list RoM, br. 64/02, 49/07 i Službeni list Crne Gore, br. 80/10 i 40/16);</p> <p>Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (Službeni list RoM, br. 64/02, 49/07 i Službeni list Crne Gore, br. 45/10, 39/13);</p> <p>Zakon o gimnazijama (Službeni list RoM, br. 64/02 i 49/07 i Službeni list Crne Gore, br. 45/10 i 39/13);</p> <p>Zakon o stručnom obrazovanju (Službeni list RoM, br. 64/02 i 49/07 i Službeni list Crne Gore, br. 45/10 i 39/13);</p> <p>Zakon o obrazovanju i vaspitanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama (Službeni list RoM, br. 80/04 i Službeni list Crne Gore, br. 45/10).</p>	<p>Nema diskriminacije.</p> <p>Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisane državljanstvo ili prebivališta.</p>	Zakon samo reguliše nivo kvalifikacija koji je potreban za obavljanje aktivnosti profesionalnog saradnika.
21.	Stručni radnici u ustanovama socijalne i dječije zaštite	<p>Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju (Službeni list RoM, br. 64/02, 31/05 i 49/07 i Službeni list Crne Gore, br. 45/10, 45/11, 36/13 i 39/13);</p> <p>Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju (Službeni list RoM, br. 64/02, 49/07 i Službeni list Crne Gore, br. 80/10 i 40/16);</p> <p>Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (Službeni list RoM, br. 64/02, 49/07 i Službeni list Crne Gore, br. 45/10, 39/13);</p> <p>Zakon o gimnazijama (Službeni list RoM, br. 64/02 i 49/07 i Službeni list Crne Gore, br. 45/10 i 39/13);</p>	<p>Bez diskriminacije</p> <p>Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanog državljanstva ili prebivališta.</p>	Zakon reguliše samo nivo kvalifikacija koji je potreban za obavljanje aktivnosti stručnog saradnika.

		<p>Zakon o stručnom obrazovanju (Službeni list RoM, br. 64/02 i 49/07 i Službeni list Crne Gore, br. 45/10 i 39/13);</p> <p>Zakon o obrazovanju i vaspitanju dece sa posebnim obrazovnim potrebama (Službeni list RoM, br. 80/04 i Službeni list Crne Gore, br. 45/10).</p>		
22.	Bibliotekar u obrazovno-vaspitnoj ustanovi	<p>Zakon o obrazovanju i vaspitanju (Službeni list Republike Crne Gore, br. 64/02, 31/05, 49/07 i Službeni list Crne Gore, br. 45/10, 45/11, 36/13, 39/13, 47/17);</p> <p>Zakon o predškolskom obrazovanju i vaspitanju (Službeni list Republike Crne Gore, br. 64/02, 49/07 i Službeni list Crne Gore, br. 80/10, 40/16, 47/17);</p> <p>Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (Službeni list Republike Crne Gore, br. 64/02, 02/07 i Službeni list Crne Gore, br. 45/10, 39/13, 47/17);</p> <p>Zakon o gimnaziji (Službeni list Republike Crne Gore, br. 64/02, 49/07 i Službeni list Crne Gore, br. 45/10, 39/13, 47/17);</p> <p>Zakon o srednjem obrazovanju (Službeni list Republike Crne Gore, br. 64/02, 49/07 i Službeni list Crne Gore, br. 45/10, 39/13, 47/17);</p> <p>Zakon o obrazovanju i vaspitanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama (Službeni list Republike Crne Gore, br. 80/04 i Službeni list Crne Gore, br. 45/10, 47/17);</p> <p>Zakon o stručnom usavršavanju osoba sa visokim obrazovanjem (Službeni list Crne Gore, br. 38/12);</p>	<p>Nema diskriminacije</p> <p>Zahtjevi nisu diskriminatorni jer pružaju jednake mogućnosti bez navođenja državljanstva ili prebivališta.</p>	<p>Zakon reguliše samo okvir kvalifikacija potrebnih za obavljanje aktivnosti profesionalnog saradnika</p>

		<p>Pravilnik o detaljnijim uslovima, načinu i postupku sticanja, izdavanja i obnavljanja dozvole za rad učitelja, direktora i pomoćnika direktora u obrazovno-vaspitnim ustanovama (Službeni list Crne Gore, br. 23/14);</p> <p>Pravilnik o polaganju stručnog ispita za učitelje (Službeni list Republike Crne Gore, br. 67/13, 17/14, 17/15);</p> <p>Pravilnik o trajanju pripravničkog staža za učitelje (Službeni list Republike Crne Gore, br. 68/03);</p> <p>Pravilnik o načinu obavljanja probnog rada učitelja (Službeni list Republike Crne Gore, br. 21/03).</p>		
23.	Defektolog u obrazovno-vaspitnoj ustanovi	<p>Zakon o obrazovanju i vaspitanju (Službeni list Republike Crne Gore, br. 64/02, 31/05, 49/07 i Službeni list Crne Gore, br. 45/10, 45/11, 36/13, 39/13, 47/17);</p> <p>Zakon o predškolskom obrazovanju i vaspitanju (Službeni list Republike Crne Gore, br. 64/02, 49/07 i Službeni list Crne Gore, br. 80/10, 40/16, 47/17);</p> <p>Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (Službeni list Republike Crne Gore, br. 64/02, 02/07 i Službeni list Crne Gore, br. 45/10, 39/13, 47/17);</p> <p>Zakon o obrazovanju i vaspitanju dece sa posebnim obrazovnim potrebama (Službeni list Republike Crne Gore, br. 80/04 i Službeni list Crne Gore, br. 45/10, 47/17);</p> <p>Zakon o stručnom usavršavanju osoba sa visokim obrazovanjem (Službeni list Crne Gore, br. 38/12);</p> <p>Pravilnik o detaljnijim uslovima, načinu i postupku sticanja, izdavanja i obnavljanja dozvole</p>	<p>Nema diskriminacije</p> <p>Zahtjevi nisu diskriminatorni jer pružaju jednake mogućnosti bez definisanja državljanstvo ili prebivališta.</p>	<p>Zakon reguliše samo nivo kvalifikacija koji je potreban za obavljanje aktivnosti profesionalnog saradnika.</p>

		<p>za rad učitelja, direktora i pomoćnika direktora u obrazovno-vaspitnim ustanovama (Službeni list Crne Gore, br. 23/14);</p> <p>Pravilnik o polaganju stručnog ispita za učitelje (Službeni list Republike Crne Gore, br. 67/13, 17/14, 17/15);</p> <p>Pravilnik o trajanju pripravničkog staža za učitelje (Službeni list Republike Crne Gore, br. 68/03);</p> <p>Pravilnik o profilu obrazovanja učitelja razredne nastave u osnovnoj školi (Službeni list Crne Gore, br. 50/17);</p> <p>Pravilnik o načinu obavljanja probnog rada učitelja (Službeni list Republike Crne Gore, br. 21/03).</p>		
24.	Nastavnik u osnovnoj školi, srednjoj školi i resursnom centru	<p>Zakon o obrazovanju i vaspitanju (Službeni list Republike Crne Gore, br. 64/02, 31/05, 49/07 i Službeni list Crne Gore, br. 45/10, 45/11, 36/13, 39/13, 47/17);</p> <p>Zakon o predškolskom obrazovanju i vaspitanju (Službeni list Republike Crne Gore, br. 64/02, 49/07 i Službeni list Crne Gore, br. 80/10, 40/16, 47/17);</p> <p>Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (Službeni list Republike Crne Gore, br. 64/02, 02/07 i Službeni list Crne Gore, br. 45/10, 39/13, 47/17);</p> <p>Zakon o obrazovanju i vaspitanju dece sa posebnim obrazovnim potrebama (Službeni list Republike Crne Gore, br. 80/04 i Službeni list Crne Gore, br. 45/10, 47/17);</p> <p>Zakon o stručnom usavršavanju osoba sa visokim obrazovanjem (Službeni list Crne Gore, br. 38/12);</p>	<p>Diskriminacija.</p> <p>Zahtjev pod nacionalnim zakonodavstvom direktno diskriminiše na osnovu državljanstva i prebivališta.</p>	<p>Član 100a, stav 1, tačka 2 Zakona o obrazovanju propisuje crnogorsko državljanstvo kao uslov za zapošljavanje učitelja. Dodatno, stav 3 istog člana omogućava zapošljavanje stranaca sa stalnim prebivalištem u Crnoj Gori pod uslovima propisanim posebnim zakonom (npr. Zakon o strancima). Zakon, međutim, ne uključuje izuzetak za državljane/stanovnike EU/EEA, čime im nije omogućeno isto pravo pristupa nastavnim pozicijama, što bi, paralelno, moglo uključivati odredbu koja odlaže primenu ovog izuzetka do pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, slično drugim zakonima u Crnoj Gori.</p>

		<p>Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku izdavanja i obnavljanja dozvole za rad nastavnika, direktoru i pomoćniku direktora obrazovno-vaspitne ustanove (Službeni list Crne Gore, br. 23/14);</p> <p>Pravilnik o polaganju stručnog ispita nastavnika (Službeni list Republike Crne Gore, br. 67/13, 17/14, 17/15);</p> <p>Pravilnik o pripravnničkom stažu nastavnika (Službeni list Republike Crne Gore, br. 68/03);</p> <p>Pravilnik o oblasti (profilu) obrazovanja nastavnika predmetne nastave u osnovnoj školi 050/17 od 31.07.2017, 065/17 od 13.10.2017, 021/19 od 09.04.2019)</p> <p>Pravilnik o načinu sprovođenja probnog rada nastavnika (Službeni list Republike Crne Gore, br. 21/03).</p>		
25.	Pedagog u obrazovno-vaspitnoj ustanovi	<p>Zakon o obrazovanju i vaspitanju (Službeni list Republike Crne Gore, br. 64/02, 31/05, 49/07 i Službeni list Crne Gore, br. 45/10, 45/11, 36/13, 39/13, 47/17);</p> <p>Zakon o predškolskom obrazovanju i vaspitanju (Službeni list Republike Crne Gore, br. 64/02, 49/07 i Službeni list Crne Gore, br. 80/10, 40/16, 47/17);</p> <p>Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (Službeni list Republike Crne Gore, br. 64/02, 02/07 i Službeni list Crne Gore, br. 45/10, 39/13, 47/17);</p> <p>Zakon o obrazovanju i vaspitanju dece sa posebnim obrazovnim potrebama (Službeni list Republike Crne Gore, br. 80/04 i Službeni list Crne Gore, br. 45/10, 47/17);</p>	<p>Nema diskriminacije</p> <p>Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanog državljanstva ili prebivališta.</p>	Zakon reguliše samo nivo kvalifikacija koji je potreban za obavljanje aktivnosti profesionalnog saradnika.

		<p>Zakon o stručnom usavršavanju osoba sa visokim obrazovanjem (Službeni list Crne Gore, br. 38/12);</p> <p>Pravilnik o detaljnijim uslovima, načinu i postupku sticanja, izdavanja i obnavljanja dozvole za rad učitelja, direktora i pomoćnika direktora u obrazovno-vaspitnim ustanovama (Službeni list Crne Gore, br. 23/14);</p> <p>Pravilnik o polaganju stručnog ispita za učitelje (Službeni list Republike Crne Gore, br. 67/13, 17/14, 17/15);</p> <p>Pravilnik o trajanju pripravničkog staža za učitelje (Službeni list Republike Crne Gore, br. 68/03);</p> <p>Pravilnik o profilu obrazovanja učitelja razredne nastave u osnovnoj školi (Službeni list Crne Gore, br. 50/17);</p> <p>Pravilnik o načinu obavljanja probnog rada učitelja (Službeni list Republike Crne Gore, br. 21/03).</p>		
26.	Psiholog u obrazovno-vaspitnoj ustanovi	<p>Zakon o obrazovanju i vaspitanju (Službeni list Republike Crne Gore, br. 64/02, 31/05, 49/07 i Službeni list Crne Gore, br. 45/10, 45/11, 36/13, 39/13, 47/17);</p> <p>Zakon o predškolskom obrazovanju i vaspitanju (Službeni list Republike Crne Gore, br. 64/02, 49/07 i Službeni list Crne Gore, br. 80/10, 40/16, 47/17);</p> <p>Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (Službeni list Republike Crne Gore, br. 64/02, 02/07 i Službeni list Crne Gore, br. 45/10, 39/13, 47/17);</p> <p>Zakon o obrazovanju i vaspitanju dece sa posebnim obrazovnim potrebama (Službeni list</p>	<p>Nema diskriminacije.</p> <p>Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanog državljanstva ili prebivališta.</p>	<p>Zakon reguliše samo nivo kvalifikacija koji je potreban za obavljanje aktivnosti profesionalnog saradnika.</p>

		<p>Republike Crne Gore, br. 80/04 i Službeni list Crne Gore, br. 45/10, 47/17);</p> <p>Zakon o stručnom usavršavanju osoba sa visokim obrazovanjem (Službeni list Crne Gore, br. 38/12);</p> <p>Pravilnik o detaljnijim uslovima, načinu i postupku sticanja, izdavanja i obnavljanja dozvole za rad učitelja, direktora i pomoćnika direktora u obrazovno-vaspitnim ustanovama (Službeni list Crne Gore, br. 23/14);</p> <p>Pravilnik o polaganju stručnog ispita za učitelje (Službeni list Republike Crne Gore, br. 67/13, 17/14, 17/15);</p> <p>Pravilnik o trajanju pripravničkog staža za učitelje (Službeni list Republike Crne Gore, br. 68/03);</p> <p>Pravilnik o profilu obrazovanja učitelja razredne nastave u osnovnoj školi (Službeni list Crne Gore, br. 50/17);</p> <p>Pravilnik o načinu obavljanja probnog rada učitelja (Službeni list Republike Crne Gore, br. 21/03).</p>		
27.	Vaspitač u predškolskoj ustanovi, osnovnoj školi i resursnom centru	<p>Zakon o obrazovanju i vaspitanju (Službeni list Republike Crne Gore, br. 64/02, 31/05, 49/07 i Službeni list Crne Gore, br. 45/10, 45/11, 36/13, 39/13, 47/17);</p> <p>Zakon o predškolskom obrazovanju i vaspitanju (Službeni list Republike Crne Gore, br. 64/02, 49/07 i Službeni list Crne Gore, br. 80/10, 40/16, 47/17);</p> <p>Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (Službeni list Republike Crne Gore, br. 64/02, 02/07 i Službeni list Crne Gore, br. 45/10, 39/13, 47/17);</p>	<p>Nema diskriminacije.</p> <p>Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanog državljanstva ili prebivališta.</p>	Zakon reguliše samo nivo kvalifikacija koji je potreban za obavljanje aktivnosti stručnog saradnika.

		<p>Zakon o obrazovanju i vaspitanju dece sa posebnim obrazovnim potrebama (Službeni list Republike Crne Gore, br. 80/04 i Službeni list Crne Gore, br. 45/10, 47/17);</p> <p>Zakon o stručnom usavršavanju osoba sa visokim obrazovanjem (Službeni list Crne Gore, br. 38/12);</p> <p>Pravilnik o detaljnijim uslovima, načinu i postupku sticanja, izdavanja i obnavljanja dozvole za rad učitelja, direktora i pomoćnika direktora u obrazovno-vaspitnim ustanovama (Službeni list Crne Gore, br. 23/14);</p> <p>Pravilnik o polaganju stručnog ispita za učitelje (Službeni list Republike Crne Gore, br. 67/13, 17/14, 17/15);</p> <p>Pravilnik o trajanju pripravničkog staža za učitelje (Službeni list Republike Crne Gore, br. 68/03);</p> <p>Pravilnik o profilu obrazovanja učitelja razredne nastave u osnovnoj školi (Službeni list Crne Gore, br. 50/17);</p> <p>Pravilnik o načinu obavljanja probnog rada učitelja (Službeni list Republike Crne Gore, br. 21/03).</p>		
28.	Advokat	<p>Zakon o advokaturi ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 79/06 i "Službeni list Crne Gore", br. 22/17);</p> <p>Statut Advokatske komore Crne Gore ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 34/05, "Službeni list Republike Crne Gore", br. 50/07, "Službeni list Crne Gore", br. 60/13, "Službeni list Crne Gore", br. 70/15).</p>	<p>Nema diskriminacije</p> <p>Zahtjevi prema nacionalnom pravnom sistemu nisu direktno niti indirektno diskriminatorni na osnovu državljanstva ili prebivališta.</p>	<p>Zakon u članu 5, stav 1, tačka 1, propisuje obavezno crnogorsko državljanstvo, dok u stavu 2 istog člana omogućava jednak status za državljane država članica EU.</p> <p>Član 73a odlaže primenu člana 5, stav 2 do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.</p>

29.	Sudski vještak	<p>Zakon o sudskim vještacima ("Službeni list Crne Gore", br. 54/16);</p> <p>Pravilnik o načinu i programu provjeravanja stručnog znanja i praktičnog iskustva za određena područja stručnog vještačenja ("Službeni list Crne Gore", br. 8/17);</p> <p>Pravilnik o sadržini i obliku identifikacije sudskog vještaka ("Službeni list Crne Gore", br. 72/16);</p> <p>Pravilnik o sadržini i obliku registra sudskih vještaka i registra pravnih lica za obavljanje stručnog vještačenja ("Službeni list Crne Gore", br. 72/2016);</p>	<p>Diskriminacija.</p> <p>Zahtjevi prema nacionalnom pravnom sistemu su indirektno diskriminatorni na osnovu državljanstva i prebivališta.</p>	<p>Zakon o sudskim vještacima u članu 6. propisuje da uslovi za sudske vještake uključuju, između ostalog, i odredbe člana 34a Zakona o državnim službenicima i zaposlenima u državnim organima, što indirektno zahtijeva crnogorsko državljanstvo za obavljanje usluge sudskih vještaka. Takođe, član 3, stav 2 ovog zakona omogućava mogućnost da vještak iz druge zemlje obavi stručno vještačenje, ali samo izuzetno, ukoliko ne postoje vještaci (tj. crnogorski državljani) odgovarajuće profesije ili ako postoje drugi opravdani razlozi.</p> <p>Međutim, Zakon ne uključuje izuzetak za državljane EU/EEA, koji bi omogućili jednake šanse za pristup ovoj profesiji, što bi paralelno moglo da uključi odredbu koja odlaže primenu ovog izuzetka do pristupanja Crne Gore EU, slično kao i drugi zakoni u Crnoj Gori.</p>
30.	Tumač	<p>Zakon o tumačima ("Službeni list Crne Gore", br. 52/16);</p> <p>Pravilnik o načinu i programu polaganja ispita za tumače i obrazac pečata i evidenciju izvršenih prevoda i ovjera tumača ("Službeni list Crne Gore", br. 74/16 i 28/17);</p>	<p>Nema diskriminacije.</p> <p>Zahtjevi prema nacionalnom pravnom sistemu nisu direktno niti indirektno diskriminatorni na osnovu državljanstva ili prebivališta.</p>	<p>Zakon o tumačima u članu 6, stav 1, tačka 1 propisuje da je uslov crnogorsko državljanstvo ili državljanstvo neke države članice EU.</p> <p>Član 34 Zakona propisuje da državljanin države članice EU može biti imenovan za tumača od dana pristupanja Crne Gore EU.</p>

31.	Javni izvršitelj	<p>Zakon o javnim izvršiteljima ("Službeni list Crne Gore", br. 61/11 i 22/17);</p> <p>Pravilnik o radu javnih izvršitelja ("Službeni list Crne Gore", br. 42/12 i 66/17);</p> <p>Pravilnik o programu i načinu polaganja ispita za javne izvršitelje ("Službeni list Crne Gore", br. 51/12, 61/17 i 67/17);</p> <p>Pravilnik o obliku i sadržaju službene identifikacije javnog izvršitelja i njegovih zamjenika ("Službeni list Crne Gore", br. 16/12 i 19/12);</p> <p>Pravilnik o broju i sjedištima javnih izvršitelja ("Službeni list Crne Gore", br. 19/12)</p>	<p>Nema diskriminacije</p> <p>Zahtjevi prema nacionalnom pravnom sistemu nisu direktno niti indirektno diskriminatorni na osnovu državljanstva ili prebivališta.</p>	<p>Izmjene Zakona iz 2017. godine u članu 10, stav 2, uvode pravo za državljane EU, isto kao i za crnogorske državljane, da obavljaju delatnost javnih izvršitelja.</p> <p>Član 78b Zakona odlaže primjenu člana 10, stav 2, do dana pristupanja Crne Gore EU.</p>
32.	Lovočubar	<p>Zakon o divljači i lovu ("Službeni list Crne Gore", br. 52/08 i 48/15);</p> <p>Pravilnik o službenim oružjima i identifikaciji lovaca ("Službeni list Crne Gore", br. 14/09 i 14/16);</p> <p>Pravilnik o čuvarskoj službi lovišta ("Službeni list Crne Gore", br. 30/09 i 14/16);</p>	<p>Nema diskriminacije</p> <p>Zahtjevi nisu diskriminatorni jer pružaju jednake mogućnosti bez obzira na državljanstvo ili prebivalište.</p>	<p>Zakon samo reguliše nivo kvalifikacionog okvira potreban za obavljanje ovih aktivnosti (uključujući lovački ispit i uslove za nošenje oružja).</p>
33.	Veterinar	<p>Zakon o veterinarstvu ("Službeni list Crne Gore", br. 30/12, 48/15 i 57/15, 43/18 i 84/24)</p> <p>Pravilnik o detaljnim uslovima za izdavanje licence za obavljanje veterinarskih delatnosti ("Službeni list Crne Gore", br. 9/08)</p> <p>Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za diplomirane veterinare i veterinarske tehničare ("Službeni list SFRJ", br. 17/83)</p>	<p>Nema diskriminacije</p> <p>Zahtjevi nisu diskriminatorni jer pružaju jednake mogućnosti bez definisanog državljanstva ili prebivališta</p>	<p>Zakon samo reguliše nivo kvalifikacionog okvira potreban za obavljanje ovih aktivnosti (npr. uključujući stručni ispit i članstvo u udruženju).</p>
34.	Planinski vodič	<p>Zakon o planinskim stazama ("Službeni list Crne Gore", br. 051/08 od 22. avgusta 2008. godine i br. 053/11 od 11. novembra 2011. godine)</p>	<p>Nema diskriminacije</p> <p>Zahtjevi nisu diskriminatorni jer</p>	<p>Zakon u članu 22. reguliše samo zahtev za posjedovanjem sertifikata o stečenoj nacionalnoj stručnoj kvalifikaciji za planinskog vodiča.</p>

			<p>pružaju jednake mogućnosti bez definisanog državljanstva ili prebivališta.</p>	<p>Napomena: Na osnovu člana 14 stav 3 Zakona o obrazovanju odraslih ("Službeni list Crne Gore", br. 20/11), i na predlog Nacionalnog saveta za obrazovanje, Ministarstvo rada i socijalnog staranja je u julu 2013. godine izdalo Odluku o javno važećem obrazovnom programu za obuku za zanimanje planinarski vodič. Ovaj program se zasniva na standardu zanimanja planinarskog vodiča (muški/ženski) koji je usvojen na 13. sednici Nacionalnog savjeta za obrazovanje 12. aprila 2012. godine. Program ne uključuje vođenje lakih glečerskih i penjačkih tura, jer nisu ispunjeni uslovi u skladu sa UIAA (Međunarodnom federacijom za penjanje i planinarenje) standardom.</p>
35.	Spasioc na ski stazama	Zakon o ski centrima ("Službeni list Crne Gore", br. 13/07, 21/14 i 44/17)	<p>Nema diskriminacije</p> <p>Zahtjevi u nacionalnom pravnom sistemu nisu ni direktno ni indirektno diskriminatorni na osnovu državljanstva ili prebivališta.</p>	<p>Član 60a Zakona propisuje da od dana pristupanja Crne Gore EU, usluge na ski centrima ili instrukcije u zimskim sportovima mogu pružati preduzetnici registrovani u odgovarajućem registru za pružanje usluga u ski centrima u državama potpisnicama Sporazuma o EEP-u, u skladu sa zakonom koji reguliše pružanje usluga.</p>
36.	Turistički animator	Zakon o turizmu i ugostiteljstvu ("Službeni list Crne Gore", br. 2/18 i 13/18)	<p>Nema diskriminacije</p> <p>Zahtjevi u nacionalnom pravnom sistemu nisu ni</p>	<p>Član 133 Zakona propisuje da od dana pristupanja Crne Gore EU, turističke aktivnosti u Crnoj Gori mogu obavljati preduzetnici i fizička lica koja su registrovana u odgovarajućem registru</p>

			direktno ni indirektno diskriminatorni na osnovu državljanstva ili prebivališta.	za obavljanje turističkih aktivnosti u državama potpisnicama Sporazuma o EEP-u, u skladu sa zakonom koji reguliše pružanje usluga.
37.	Turistički vodič	Zakon o turizmu i ugostiteljstvu ("Službeni list Crne Gore", br. 2/18 i 13/18)	Nema diskriminacije Zahtjevi u nacionalnom pravnom sistemu nisu ni direktno ni indirektno diskriminatorni na osnovu državljanstva ili prebivališta.	Član 133 Zakona propisuje da od dana pristupanja Crne Gore EU, turističke aktivnosti u Crnoj Gori mogu obavljati preduzetnici i fizička lica koja su registrovana u odgovarajućem registru za obavljanje turističkih aktivnosti u državama potpisnicama Sporazuma o EEP-u, u skladu sa zakonom koji reguliše pružanje usluga.
38.	Vođa splava	Zakon o raftingu ("Službeni list Crne Gore", br. 053/11 od 11. novembra 2011, br. 053/16 od 11. avgusta 2016, br. 057/16 od 2. oktobra 2016)	Nema diskriminacije Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanog državljanstva ili prebivališta	Zakon u članu 22 propisuje da je jedini uslov posjedovanje sertifikata o stečenoj nacionalnoj profesionalnoj kvalifikaciji za vodiča u prirodi ili licenca Međunarodne rafting federacije (IRF). Napomena: Na osnovu člana 14 stav 3 Zakona o obrazovanju odraslih ("Službeni list Crne Gore", br. 20/11), i na predlog Nacionalnog saveta za obrazovanje, Ministarstvo rada i socijalnog staranja je u januaru 2013. godine donijelo Odluku o javno validnom obrazovnom programu za obuku za zanimanje – vodiča raftinga
39.	Ovlašćeni inženjer za izradu tehničke	Zakon o prostornom planiranju i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 6. oktobra 2017)	Nema diskriminacije Zahtjevi prema nacionalnom pravnom sistemu nisu direktno	Član 127 Zakona izričito predviđa da fizičko lice iz država EEP koje posjeduje odgovarajuće ovlaštenje može obavljati aktivnosti u Crnoj Gori.

	dokumentacije odnosno građenja objekta		niti indirektno diskriminatorni na osnovu državljanstvo ili prebivališta.	<p>Član 242 Zakona odlaže primjenu člana 127 do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.</p> <p>NAPOMENA: Novi Prijedlog Zakona o prostornom planiranju i novi Prijedlog Zakona o izgradnji objekata koji je Vlada usvojila u januaru 2025. godine, nastavlja da održava odredbe koje osiguravaju da građani EU/EEP i Crne Gore imaju jednaka prava za obavljanje ove regulisane profesije (član 93 Prijedloga LoCB), uključujući nove odredbe o automatskom priznavanju profesionalnih kvalifikacija za arhitekte (član 102 Prijedloga LoCB), a ova odredba će stupiti na snagu na dan pristupanja Crne Gore EU (član 162 Prijedloga LoCB).</p>
40.	Ovlašćeni inženjer za složeni inženjerski objekat za izradu tehničke dokumentacije odnosno građenja složenog inženjerskog objekta	Zakon o prostornom planiranju i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 6. oktobra 2017)	<p>Nema diskriminacije</p> <p>Zahtjevi prema nacionalnom pravnom sistemu nisu direktno niti indirektno diskriminatorni na osnovu državljanstvo ili prebivališta</p>	<p>Član 127 Zakona izričito predviđa da fizičko lice iz država EEP koje posjeduje odgovarajuće ovlašćenje može obavljati aktivnosti u Crnoj Gori.</p> <p>Član 242 Zakona odlaže primjenu člana 127 do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.</p> <p>NAPOMENA: Novi Prijedlog Zakona o prostornom planiranju i novi Prijedlog Zakona o izgradnji objekata (Prijedlog LoCB), koji je Vlada usvojila u januaru 2025. godine, nastavlja da održava odredbe koje osiguravaju da građani EU/EEP i Crne Gore imaju jednaka</p>

				<p>prava za obavljanje ove regulisane profesije (član 93 Prijedloga LoCB), uključujući nove odredbe o automatskom priznavanju profesionalnih kvalifikacija za arhitekta (član 102 Prijedloga LoCB), a ova odredba će stupiti na snagu na dan pristupanja Crne Gore EU (član 162 Prijedloga LoCB).</p>
41.	<p>Revizor za reviziju tehničke dokumentacije odnosno stručnog nadzora nad građenjem objekta</p>	<p>Zakon o prostornom planiranju i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 6. oktobra 2017)</p>	<p><u>Diskriminacija (u procesu ukidanja izmjenama i dopunama navedenog Zakona)</u></p> <p>Zahtjevi prema nacionalnom pravnom sistemu su direktno diskriminatorni na osnovu državljanstvo.</p>	<p>Diskriminacija na osnovu državljanstvo u vezi sa uslugama revizije planske dokumentacije u članu 125 (1) Zakona (obavljanje aktivnosti je rezervisano za građane Crne Gore).</p> <p>NAPOMENA: Novi Prijedlog Zakona o prostornom planiranju i Novi Prijedlog Zakona o izgradnji objekata, koji je Vlada usvojila u januaru 2025. godine, UKIDA ovaj diskriminatorni zahtjev za državljanstvo, čime se osigurava da građani EU/EEP i Crne Gore imaju ista prava za obavljanje revizorskih aktivnosti planskih dokumenata. Ova odredba će stupiti na snagu na dan pristupanja Crne Gore EU.</p>

42.	Revizor i vršilac tehničkog pregleda za složeni inženjerski objekat	Zakon o prostornom planiranju i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 6. oktobra 2017)	<p><u>Diskriminacija (u procesu ukidanja izmjenama i dopunama navedenog Zakona)</u></p> <p>Zahtjevi prema nacionalnom pravnom sistemu su direktno diskriminatorni na osnovu državljanstvo.</p>	<p>Diskriminacija na osnovu državljanstvo u vezi sa uslugama revizije planske dokumentacije u članu 125 (1) Zakona (obavljanje aktivnosti je rezervisano za građane Crne Gore).</p> <p>NAPOMENA: Novi Prijedlog Zakona o prostornom planiranju i Novi Prijedlog Zakona o izgradnji objekata, koji je Vlada usvojila u januaru 2025. godine, UKIDA ovaj diskriminatorni zahtjev za državljanstvo, čime se osigurava da građani EU/EEP i Crne Gore imaju ista prava za obavljanje revizorskih i tehničkih inspekcija planskih dokumenata. Ova odredba će stupiti na snagu na dan pristupanja Crne Gore EU.</p>
43.	Poreski savjetnik	<p>Zakon o poreskim savjetnicima ("Službeni list RCG", br. 26/07, i "Službeni list Crne Gore", br. 73/10)</p> <p>Zakon o izmjenama Zakona o poreskim savjetnicima (br. 47/19)</p>	<p>Nema diskriminacije.</p> <p>Zahtjevi prema nacionalnom pravnom sistemu nisu direktno niti indirektno diskriminatorni na osnovu državljanstvo ili prebivališta.</p>	<p>Zakone o izmjenama iz 2019. godine u članu 4(2)(1) ukinuo je zahtjev za crnogorsko državljanstvo i zamijenio ga uslovom prebivališta u EU/EEA ili Crnoj Gori.</p> <p>Novi član 24(a) odlaže primjenu pomenutog člana 4 do dana pristupanja Crne Gore EU.</p>

44.	Revizija finansijskih izveštaja	Zakon o reviziji ("Službeni list Crne Gore", br. 01/17) Zakon o računovodstvu ("Službeni list Crne Gore", br. 52/16)	Nema diskriminacije. Zahtjevi prema nacionalnom pravnom sistemu nisu direktno niti indirektno diskriminatorni na osnovu državljanstvo i ili prebivališta.	Zakon u članu 11 reguliše priznavanje revizorske licence za ovlaštenog revizora iz države članice EU koji ima licencu izdatu od nadležnog organa države članice EU za obavljanje revizija.
45	Viši arhivar	Zakon o arhivskoj djelatnosti ("Službeni list Crne Gore", br. 049/10, 040/11) Pravilnik o vrsti i nivou stručnih kvalifikacija, programu i načinu polaganja stručnog ispita i stručnim zvanjima za obavljanje konzervatorske, muzejske, bibliotečke i arhivske djelatnosti ("Službeni list Crne Gore", br. 22/12 i 26/12)	Nema diskriminacije. Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u pogledu državljanstvo ili prebivališta.	Član 5 (1) propisuje da ove djelatnosti mogu obavljati pojedinci koji posjeduju odgovarajući nivo stručnih kvalifikacija, koji su položili stručni ispit za obavljanje navedene djelatnosti i ispunjavaju druge uslove u skladu sa zakonom.
46.	Viši arhivski tehničar	Zakon o arhivskoj djelatnosti („Službeni list Crne Gore“, br. 049/10, 040/11) Pravilnik o vrsti i nivou stručnih kvalifikacija, programu i načinu polaganja stručnog ispita i stručnim zvanjima za obavljanje konzervatorske, muzejske, bibliotečke i arhivske djelatnosti („Službeni list Crne Gore“, br. 22/12 i 26/12)	Nema diskriminacije. Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u pogledu	Član 5 (1) propisuje da ove djelatnosti mogu obavljati pojedinci koji posjeduju odgovarajući nivo stručnih kvalifikacija, koji su položili stručni ispit za obavljanje navedene djelatnosti i ispunjavaju druge uslove u skladu sa zakonom

			državljanstvo ili prebivališta.	
47.	Arhivist	Zakon o arhivskoj djelatnosti („Službeni list Crne Gore“, br. 049/10, 040/11) Pravilnik o vrsti i nivou stručnih kvalifikacija, programu i načinu polaganja stručnog ispita i stručnim zvanjima za obavljanje konzervatorske, muzejske, bibliotečke i arhivske djelatnosti („Službeni list Crne Gore“, br. 22/12 i 26/12)	Nema diskriminacije. Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u pogledu državljanstvo ili prebivališta	Član 5 (1) propisuje da ove djelatnosti mogu obavljati pojedinci koji posjeduju odgovarajući nivo stručnih kvalifikacija, koji su položili stručni ispit za obavljanje navedene djelatnosti i ispunjavaju druge uslove u skladu sa zakonom
48.	Arhivski savjetnik	Zakon o arhivskoj djelatnosti („Službeni list Crne Gore“, br. 049/10, 040/11) Pravilnik o vrsti i nivou stručnih kvalifikacija, programu i načinu polaganja stručnog ispita i stručnim zvanjima za obavljanje konzervatorske, muzejske, bibliotečke i arhivske djelatnosti („Službeni list Crne Gore“, br. 22/12 i 26/12)	Nema diskriminacije. Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u pogledu državljanstvo ili prebivališta	Član 5 (1) propisuje da ove djelatnosti mogu obavljati pojedinci koji posjeduju odgovarajući nivo stručnih kvalifikacija, koji su položili stručni ispit za obavljanje navedene djelatnosti i ispunjavaju druge uslove u skladu sa zakonom
49.	Arhivski tehničar	Zakon o arhivskoj djelatnosti („Službeni list Crne Gore“, br. 049/10, 040/11) Pravilnik o vrsti i nivou stručnih kvalifikacija, programu i načinu polaganja stručnog ispita i stručnim zvanjima za obavljanje konzervatorske, muzejske, bibliotečke i arhivske djelatnosti („Službeni list Crne Gore“, br. 22/12 i 26/12)	Nema diskriminacije. Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u pogledu državljanstvo ili prebivališta	Član 5 (1) propisuje da ove djelatnosti mogu obavljati pojedinci koji posjeduju odgovarajući nivo stručnih kvalifikacija, koji su položili stručni ispit za obavljanje navedene djelatnosti i ispunjavaju druge uslove u skladu sa zakonom

50.	Knjižničar	Zakon o arhivskoj djelatnosti („Službeni list Crne Gore“, br. 049/10, 040/11) Pravilnik o vrsti i nivou stručnih kvalifikacija, programu i načinu polaganja stručnog ispita i stručnim zvanjima za obavljanje konzervatorske, muzejske, bibliotečke i arhivske djelatnosti („Službeni list Crne Gore“, br. 22/12 i 26/12)	Nema diskriminacije. Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u pogledu državljanstvo ili prebivališta	Član 43 stav 1 propisuje da ove aktivnosti mogu obavljati lica koja posjeduju odgovarajući nivo stručnih kvalifikacija i položila stručni ispit za obavljanje navedene djelatnosti.
51.	Viši bibliotekar	Zakon o arhivskoj djelatnosti („Službeni list Crne Gore“, br. 049/10, 040/11) Pravilnik o vrsti i nivou stručnih kvalifikacija, programu i načinu polaganja stručnog ispita i stručnim zvanjima za obavljanje konzervatorske, muzejske, bibliotečke i arhivske djelatnosti („Službeni list Crne Gore“, br. 22/12 i 26/12)	Nema diskriminacije. Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u pogledu državljanstvo ili prebivališta	Član 43 stav 1 propisuje da ove aktivnosti mogu obavljati lica koja posjeduju odgovarajući nivo stručnih kvalifikacija i položila stručni ispit za obavljanje navedene djelatnosti.
52.	Viši knjižničar	Zakon o arhivskoj djelatnosti („Službeni list Crne Gore“, br. 049/10, 040/11) Pravilnik o vrsti i nivou stručnih kvalifikacija, programu i načinu polaganja stručnog ispita i stručnim zvanjima za obavljanje konzervatorske, muzejske, bibliotečke i arhivske djelatnosti („Službeni list Crne Gore“, br. 22/12 i 26/12)	Nema diskriminacije. Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u pogledu državljanstvo ili prebivališta	Član 43 stav 1 propisuje da ove aktivnosti mogu obavljati lica koja posjeduju odgovarajući nivo stručnih kvalifikacija i položila stručni ispit za obavljanje navedene djelatnosti.
53	Bibliotekar savjetnik	Zakon o arhivskoj djelatnosti („Službeni list Crne Gore“, br. 049/10, 040/11)	Nema diskriminacije.	Član 43 stav 1 propisuje da ove aktivnosti mogu obavljati lica koja posjeduju odgovarajući nivo stručnih

		Pravilnik o vrsti i nivou stručnih kvalifikacija, programu i načinu polaganja stručnog ispita i stručnim zvanjima za obavljanje konzervatorske, muzejske, bibliotečke i arhivske djelatnosti („Službeni list Crne Gore“, br. 22/12 i 26/12)	Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u pogledu državljanstvo ili prebivališta	kvalifikacija i položila stručni ispit za obavljanje navedene djelatnosti.
54	Bibliotekar	Zakon o arhivskoj djelatnosti („Službeni list Crne Gore“, br. 049/10, 040/11) Pravilnik o vrsti i nivou stručnih kvalifikacija, programu i načinu polaganja stručnog ispita i stručnim zvanjima za obavljanje konzervatorske, muzejske, bibliotečke i arhivske djelatnosti („Službeni list Crne Gore“, br. 22/12 i 26/12)	Nema diskriminacije. Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u pogledu državljanstvo ili prebivališta	Član 43 stav 1 propisuje da ove aktivnosti mogu obavljati lica koja posjeduju odgovarajući nivo stručnih kvalifikacija i položila stručni ispit za obavljanje navedene djelatnosti.
55.	Dokumentacioni tehničar	Zakon o zaštiti kulturnih dobara ("Službeni list Crne Gore", br. 049/10, 040/11 i 044/17), Pravilnik o vrsti i stepenu stručnih kvalifikacija, programu i načinu polaganja stručnog ispita i stručnim titulama za obavljanje konzervatorskih, muzejsko-istorijskih, bibliotečko-istorijskih i arhivskih delatnosti ("Službeni list Crne Gore", br. 22/12 i 26/12).	Nema diskriminacije. Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u pogledu državljanstvo ili prebivališta	Zakon u članu 106(4) propisuje da ove djelatnosti mogu obavljati lica sa određenim nivoom stručnih kvalifikacija koja su položila stručni ispit, dok stav (13) predviđa da će konzervatorska licenca biti priznata stranom fizičkom licu ako je izdata u skladu sa relevantnim propisima države članice EU. Član 148d odlaže primjenu navedenog člana do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.
56.	Dokumentacioni savjetnik	Zakon o zaštiti kulturnih dobara ("Službeni list Crne Gore", br. 049/10, 040/11 i 044/17), Pravilnik o vrsti i stepenu stručnih kvalifikacija,	Nema diskriminacije.	Zakon u članu 106(4) propisuje da ove djelatnosti mogu obavljati lica sa određenim nivoom stručnih

		programu i načinu polaganja stručnog ispita i stručnim titulama za obavljanje konzervatorskih, muzejsko-istorijskih, bibliotečko-istorijskih i arhivskih delatnosti ("Službeni list Crne Gore", br. 22/12 i 26/12).	Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u pogledu državljanstvo ili prebivališta	kvalifikacija koja su položila stručni ispit, dok stav (13) predviđa da će konzervatorska licenca biti priznata stranom fizičkom licu ako je izdata u skladu sa relevantnim propisima države članice EU. Član 148d odlaže primjenu navedenog člana do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.
57.	Dokumentarista (konzervatorska djelatnost)	Zakon o zaštiti kulturnih dobara ("Službeni list Crne Gore", br. 049/10, 040/11 i 044/17), Pravilnik o vrsti i stepenu stručnih kvalifikacija, programu i načinu polaganja stručnog ispita i stručnim titulama za obavljanje konzervatorskih, muzejsko-istorijskih, bibliotečko-istorijskih i arhivskih delatnosti ("Službeni list Crne Gore", br. 22/12 i 26/12).	Nema diskriminacije. Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u pogledu državljanstvo ili prebivališta	Zakon u članu 106(4) propisuje da ove djelatnosti mogu obavljati lica sa određenim nivoom stručnih kvalifikacija koja su položila stručni ispit, dok stav (13) predviđa da će konzervatorska licenca biti priznata stranom fizičkom licu ako je izdata u skladu sa relevantnim propisima države članice EU. Član 148 d odlaže primjenu navedenog člana do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.
58.	Istraživač	Zakon o zaštiti kulturnih dobara ("Službeni list Crne Gore", br. 049/10, 040/11 i 044/17), Pravilnik o vrsti i stepenu stručnih kvalifikacija, programu i načinu polaganja stručnog ispita i stručnim titulama za obavljanje konzervatorskih, muzejsko-istorijskih, bibliotečko-istorijskih i arhivskih delatnosti ("Službeni list Crne Gore", br. 22/12 i 26/12).	Nema diskriminacije. Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u pogledu državljanstvo ili prebivališta	Zakon u članu 106(4) propisuje da ove djelatnosti mogu obavljati lica sa određenim nivoom stručnih kvalifikacija koja su položila stručni ispit, dok stav (13) predviđa da će konzervatorska licenca biti priznata stranom fizičkom licu ako je izdata u skladu sa relevantnim propisima države članice EU.

				Član 148d odlaže primjenu navedenog člana do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.
59.	Istraživač savjetnik	Zakon o zaštiti kulturnih dobara ("Službeni list Crne Gore", br. 049/10, 040/11 i 044/17), Pravilnik o vrsti i stepenu stručnih kvalifikacija, programu i načinu polaganja stručnog ispita i stručnim titulama za obavljanje konzervatorskih, muzejsko-istorijskih, bibliotečko-istorijskih i arhivskih delatnosti ("Službeni list Crne Gore", br. 22/12 i 26/12).	Nema diskriminacije. Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u pogledu državljanstvo ili prebivališta	Zakon u članu 106(4) propisuje da ove djelatnosti mogu obavljati lica sa određenim nivoom stručnih kvalifikacija koja su položila stručni ispit, dok stav (13) predviđa da će konzervatorska licenca biti priznata stranom fizičkom licu ako je izdata u skladu sa relevantnim propisima države članice EU. Član 148d odlaže primjenu navedenog člana do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.
60.	Laborant	Zakon o zaštiti kulturnih dobara ("Službeni list Crne Gore", br. 049/10, 040/11 i 044/17), Pravilnik o vrsti i stepenu stručnih kvalifikacija, programu i načinu polaganja stručnog ispita i stručnim titulama za obavljanje konzervatorskih, muzejsko-istorijskih, bibliotečko-istorijskih i arhivskih delatnosti ("Službeni list Crne Gore", br. 22/12 i 26/12).	Nema diskriminacije. Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u pogledu državljanstvo ili prebivališta	Zakon u članu 106(4) propisuje da ove djelatnosti mogu obavljati lica sa određenim nivoom stručnih kvalifikacija koja su položila stručni ispit, dok stav (13) predviđa da će konzervatorska licenca biti priznata stranom fizičkom licu ako je izdata u skladu sa relevantnim propisima države članice EU. Član 148d odlaže primjenu navedenog člana do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.
61.	Viši dokumentacioni tehničar	Zakon o zaštiti kulturnih dobara ("Službeni list Crne Gore", br. 049/10, 040/11 i 044/17), Pravilnik o vrsti i stepenu stručnih kvalifikacija, programu i načinu polaganja stručnog ispita i stručnim titulama za obavljanje konzervatorskih,	Nema diskriminacije. Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake	Zakon u članu 106(4) propisuje da ove djelatnosti mogu obavljati lica sa određenim nivoom stručnih kvalifikacija koja su položila stručni ispit, dok stav (13) predviđa da će

		muzejsko-istorijskih, bibliotečko-istorijskih i arhivskih delatnosti ("Službeni list Crne Gore", br. 22/12 i 26/12).	mogućnosti bez definisanih ograničenja u pogledu državljanstvo ili prebivališta	konzervatorska licenca biti priznata stranom fizičkom licu ako je izdata u skladu sa relevantnim propisima države članice EU. Član 148d odlaže primjenu navedenog člana do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.
62.	Viši dokumentarista	Zakon o zaštiti kulturnih dobara ("Službeni list Crne Gore", br. 049/10, 040/11 i 044/17), Pravilnik o vrsti i stepenu stručnih kvalifikacija, programu i načinu polaganja stručnog ispita i stručnim titulama za obavljanje konzervatorskih, muzejsko-istorijskih, bibliotečko-istorijskih i arhivskih delatnosti ("Službeni list Crne Gore", br. 22/12 i 26/12).	Nema diskriminacije. Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u pogledu državljanstvo ili prebivališta	Zakon u članu 106(4) propisuje da ove djelatnosti mogu obavljati lica sa određenim nivoom stručnih kvalifikacija koja su položila stručni ispit, dok stav (13) predviđa da će konzervatorska licenca biti priznata stranom fizičkom licu ako je izdata u skladu sa relevantnim propisima države članice EU. Član 148d odlaže primjenu navedenog člana do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.
63.	Viši istraživač	Zakon o zaštiti kulturnih dobara ("Službeni list Crne Gore", br. 049/10, 040/11 i 044/17), Pravilnik o vrsti i stepenu stručnih kvalifikacija, programu i načinu polaganja stručnog ispita i stručnim titulama za obavljanje konzervatorskih, muzejsko-istorijskih, bibliotečko-istorijskih i arhivskih delatnosti ("Službeni list Crne Gore", br. 22/12 i 26/12).	Nema diskriminacije. Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u pogledu državljanstvo ili prebivališta	Zakon u članu 106(4) propisuje da ove djelatnosti mogu obavljati lica sa određenim nivoom stručnih kvalifikacija koja su položila stručni ispit, dok stav (13) predviđa da će konzervatorska licenca biti priznata stranom fizičkom licu ako je izdata u skladu sa relevantnim propisima države članice EU. Član 148d odlaže primjenu navedenog člana do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

64.	Viši konzervator	Zakon o zaštiti kulturnih dobara ("Službeni list Crne Gore", br. 049/10, 040/11 i 044/17), Pravilnik o vrsti i stepenu stručnih kvalifikacija, programu i načinu polaganja stručnog ispita i stručnim titulama za obavljanje konzervatorskih, muzejsko-istorijskih, bibliotečko-istorijskih i arhivskih delatnosti ("Službeni list Crne Gore", br. 22/12 i 26/12).	Nema diskriminacije. Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u pogledu državljanstvo i ili prebivališta	Zakon u članu 106(4) propisuje da ove djelatnosti mogu obavljati lica sa određenim nivoom stručnih kvalifikacija koja su položila stručni ispit, dok stav (13) predviđa da će konzervatorska licenca biti priznata stranom fizičkom licu ako je izdata u skladu sa relevantnim propisima države članice EU. Član 148d odlaže primjenu navedenog člana do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.
65.	Viši konzervatorski tehničar	Zakon o zaštiti kulturnih dobara ("Službeni list Crne Gore", br. 049/10, 040/11 i 044/17), Pravilnik o vrsti i stepenu stručnih kvalifikacija, programu i načinu polaganja stručnog ispita i stručnim titulama za obavljanje konzervatorskih, muzejsko-istorijskih, bibliotečko-istorijskih i arhivskih delatnosti ("Službeni list Crne Gore", br. 22/12 i 26/12).	Nema diskriminacije. Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u pogledu državljanstva ili prebivališta	Zakon u članu 106(4) propisuje da ove djelatnosti mogu obavljati lica sa određenim nivoom stručnih kvalifikacija koja su položila stručni ispit, dok stav (13) predviđa da će konzervatorska licenca biti priznata stranom fizičkom licu ako je izdata u skladu sa relevantnim propisima države članice EU. Član 148d odlaže primjenu navedenog člana do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.
66.	Viši laborant	Zakon o zaštiti kulturnih dobara ("Službeni list Crne Gore", br. 049/10, 040/11 i 044/17), Pravilnik o vrsti i stepenu stručnih kvalifikacija, programu i načinu polaganja stručnog ispita i stručnim titulama za obavljanje konzervatorskih, muzejsko-istorijskih, bibliotečko-istorijskih i arhivskih delatnosti ("Službeni list Crne Gore", br. 22/12 i 26/12).	Nema diskriminacije. Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u pogledu	Zakon u članu 106(4) propisuje da ove djelatnosti mogu obavljati lica sa određenim nivoom stručnih kvalifikacija koja su položila stručni ispit, dok stav (13) predviđa da će konzervatorska licenca biti priznata stranom fizičkom licu ako je izdata u

			državljanstva ili prebivališta	skladu sa relevantnim propisima države članice EU. Član 148d odlaže primjenu navedenog člana do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.
67.	Konzervator	Zakon o zaštiti kulturnih dobara ("Službeni list Crne Gore", br. 049/10, 040/11 i 044/17), Pravilnik o vrsti i stepenu stručnih kvalifikacija, programu i načinu polaganja stručnog ispita i stručnim titulama za obavljanje konzervatorskih, muzejsko-istorijskih, bibliotečko-istorijskih i arhivskih delatnosti ("Službeni list Crne Gore", br. 22/12 i 26/12).	Nema diskriminacije. Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u pogledu državljanstva ili prebivališta	Zakon u članu 106(4) propisuje da ove djelatnosti mogu obavljati lica sa određenim nivoom stručnih kvalifikacija koja su položila stručni ispit, dok stav (13) predviđa da će konzervatorska licenca biti priznata stranom fizičkom licu ako je izdata u skladu sa relevantnim propisima države članice EU. Član 148d odlaže primjenu navedenog člana do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.
68.	Konzervator savjetnik	Zakon o zaštiti kulturnih dobara ("Službeni list Crne Gore", br. 049/10, 040/11 i 044/17), Pravilnik o vrsti i stepenu stručnih kvalifikacija, programu i načinu polaganja stručnog ispita i stručnim titulama za obavljanje konzervatorskih, muzejsko-istorijskih, bibliotečko-istorijskih i arhivskih delatnosti ("Službeni list Crne Gore", br. 22/12 i 26/12).	Nema diskriminacije. Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u pogledu državljanstva ili prebivališta	Zakon u članu 106(4) propisuje da ove djelatnosti mogu obavljati lica sa određenim nivoom stručnih kvalifikacija koja su položila stručni ispit, dok stav (13) predviđa da će konzervatorska licenca biti priznata stranom fizičkom licu ako je izdata u skladu sa relevantnim propisima države članice EU. Član 148d odlaže primjenu navedenog člana do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

69.	Konzervator tehničar	Zakon o zaštiti kulturnih dobara ("Službeni list Crne Gore", br. 049/10, 040/11 i 044/17), Pravilnik o vrsti i stepenu stručnih kvalifikacija, programu i načinu polaganja stručnog ispita i stručnim titulama za obavljanje konzervatorskih, muzejsko-istorijskih, bibliotečko-istorijskih i arhivskih delatnosti ("Službeni list Crne Gore", br. 22/12 i 26/12).	Nema diskriminacije. Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u pogledu državljanstva ili prebivališta	Zakon u članu 106(4) propisuje da ove djelatnosti mogu obavljati lica sa određenim nivoom stručnih kvalifikacija koja su položila stručni ispit, dok stav (13) predviđa da će konzervatorska licenca biti priznata stranom fizičkom licu ako je izdata u skladu sa relevantnim propisima države članice EU. Član 148d odlaže primjenu navedenog člana do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.
70.	Savjetnik dokumentarista	Zakon o zaštiti muzejske imovine ("Službeni list Crne Gore", br. 049/10, 040/11), Pravilnik o vrsti i stepenu stručnih kvalifikacija, programu i načinu polaganja stručnog ispita i stručnim titulama za obavljanje konzervatorskih, muzejsko-istorijskih, bibliotetsko-istorijskih i arhivskih djelatnosti ("Službeni list Crne Gore", br. 22/12 i 26/12	Nema diskriminacije. Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u pogledu državljanstva ili prebivališta	Član 37 (1) propisuje da ove djelatnosti mogu obavljati pojedinci sa određenim stepenom stručnih kvalifikacija i koji su položili stručni ispit za obavljanje pomenute djelatnosti.
71.	Dokumentarista (u muzejskoj djelatnosti)	Zakon o zaštiti muzejske imovine ("Službeni list Crne Gore", br. 049/10, 040/11), Pravilnik o vrsti i stepenu stručnih kvalifikacija, programu i načinu polaganja stručnog ispita i stručnim titulama za obavljanje konzervatorskih, muzejsko-istorijskih, bibliotetsko-istorijskih i arhivskih djelatnosti ("Službeni list Crne Gore", br. 22/12 i 26/12	Nema diskriminacije. Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u pogledu državljanstva ili prebivališta	Član 37 (1) propisuje da ove djelatnosti mogu obavljati pojedinci sa određenim stepenom stručnih kvalifikacija i koji su položili stručni ispit za obavljanje pomenute djelatnosti.

72.	Fotograf	Zakon o zaštiti muzejske imovine ("Službeni list Crne Gore", br. 049/10, 040/11), Pravilnik o vrsti i stepenu stručnih kvalifikacija, programu i načinu polaganja stručnog ispita i stručnim titulama za obavljanje konzervatorskih, muzejsko-istorijskih, bibliotetsko-istorijskih i arhivskih djelatnosti ("Službeni list Crne Gore", br. 22/12 i 26/12	Nema diskriminacije. Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u pogledu državljanstva ili prebivališta	Član 37 (1) propisuje da ove djelatnosti mogu obavljati pojedinci sa određenim stepenom stručnih kvalifikacija i koji su položili stručni ispit za obavljanje pomenute djelatnosti.
73.	Savjetnik informatičar	Zakon o zaštiti muzejske imovine("Službeni list Crne Gore", br. 049/10, 040/11), Pravilnik o vrsti i stepenu stručnih kvalifikacija, programu i načinu polaganja stručnog ispita i stručnim titulama za obavljanje konzervatorskih, muzejsko-istorijskih, bibliotetsko-istorijskih i arhivskih djelatnosti ("Službeni list Crne Gore", br. 22/12 i 26/12	Nema diskriminacije. Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u pogledu državljanstvo ili prebivališta	Član 37 (1) propisuje da ove djelatnosti mogu obavljati pojedinci sa određenim stepenom stručnih kvalifikacija i koji su položili stručni ispit za obavljanje pomenute djelatnosti.
74.	Informatičar	Zakon o zaštiti muzejske imovine ("Službeni list Crne Gore", br. 049/10, 040/11), Pravilnik o vrsti i stepenu stručnih kvalifikacija, programu i načinu polaganja stručnog ispita i stručnim titulama za obavljanje konzervatorskih, muzejsko-istorijskih, bibliotetsko-istorijskih i arhivskih djelatnosti ("Službeni list Crne Gore", br. 22/12 i 26/12	Nema diskriminacije. Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u pogledu državljanstva ili prebivališta	Član 37 (1) propisuje da ove djelatnosti mogu obavljati pojedinci sa određenim stepenom stručnih kvalifikacija i koji su položili stručni ispit za obavljanje pomenute djelatnosti.
75.	Kustos	Zakon o zaštiti kulturnih dobara ("Službeni list Crne Gore", br. 049/10, 040/11 i 044/17), Pravilnik o vrsti i stepenu stručnih kvalifikacija, programu i načinu polaganja stručnog ispita i	Nema diskriminacije. Zahtjevi nisu diskriminatorni jer	Član 37 (1) propisuje da ove djelatnosti mogu obavljati pojedinci sa određenim stepenom stručnih kvalifikacija i koji su položili stručni

		<p>stručnim titulama za obavljanje konzervatorskih, muzejsko-istorijskih, bibliotečko-istorijskih i arhivskih delatnosti ("Službeni list Crne Gore", br. 22/12 i 26/12).</p>	<p>omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u pogledu državljanstva ili prebivališta</p>	<p>ispit za obavljanje pomenute djelatnosti.</p>
76.	Muzejski pedagog	<p>Zakon o muzejskoj delatnosti ("Službeni list Crne Gore", br. 049/10, 040/11), Pravilnik o vrsti i stepenu stručnih kvalifikacija, programu i načinu polaganja stručnog ispita i stručnim titulama za obavljanje konzervatorskih, muzejsko-istorijskih, bibliotečko-istorijskih i arhivskih delatnosti ("Službeni list Crne Gore", br. 22/12 i 26/12).</p>	<p>Nema diskriminacije.</p> <p>Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u pogledu državljanstva ili prebivališta</p>	<p>Član 37 (1) propisuje da ove djelatnosti mogu obavljati pojedinci sa određenim stepenom stručnih kvalifikacija i koji su položili stručni ispit za obavljanje pomenute djelatnosti.</p>
77.	Muzejski savjetnik	<p>Zakon o zaštiti kulturnih dobara ("Službeni list Crne Gore", br. 049/10, 040/11 i 044/17), Pravilnik o vrsti i stepenu stručnih kvalifikacija, programu i načinu polaganja stručnog ispita i stručnim titulama za obavljanje konzervatorskih, muzejsko-istorijskih, bibliotečko-istorijskih i arhivskih delatnosti ("Službeni list Crne Gore", br. 22/12 i 26/12).</p>	<p>Nema diskriminacije.</p> <p>Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u pogledu državljanstva ili prebivališta</p>	<p>Član 37 (1) propisuje da ove djelatnosti mogu obavljati pojedinci sa određenim stepenom stručnih kvalifikacija i koji su položili stručni ispit za obavljanje pomenute djelatnosti.</p>
78.	Muzejski tehničar	<p>Zakon o zaštiti kulturnih dobara ("Službeni list Crne Gore", br. 049/10, 040/11 i 044/17), Pravilnik o vrsti i stepenu stručnih kvalifikacija, programu i načinu polaganja stručnog ispita i stručnim titulama za obavljanje konzervatorskih, muzejsko-istorijskih, bibliotečko-istorijskih i</p>	<p>Nema diskriminacije.</p> <p>Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih</p>	<p>Član 37 (1) propisuje da ove djelatnosti mogu obavljati pojedinci sa određenim stepenom stručnih kvalifikacija i koji su položili stručni ispit za obavljanje pomenute djelatnosti.</p>

		arhivskih delatnosti ("Službeni list Crne Gore", br. 22/12 i 26/12).	ograničenja u pogledu državljanstvo ili prebivališta	
79.	Preparator	Zakon o zaštiti kulturnih dobara ("Službeni list Crne Gore", br. 049/10, 040/11 i 044/17), Pravilnik o vrsti i stepenu stručnih kvalifikacija, programu i načinu polaganja stručnog ispita i stručnim titulama za obavljanje konzervatorskih, muzejsko-istorijskih, bibliotečko-istorijskih i arhivskih delatnosti ("Službeni list Crne Gore", br. 22/12 i 26/12).	Nema diskriminacije. Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u pogledu državljanstva ili prebivališta	Član 37 (1) propisuje da ove djelatnosti mogu obavljati pojedinci sa određenim stepenom stručnih kvalifikacija i koji su položili stručni ispit za obavljanje pomenute djelatnosti.
80.	Savjetnik pedagog	Zakon o zaštiti kulturnih dobara ("Službeni list Crne Gore", br. 049/10, 040/11 i 044/17), Pravilnik o vrsti i stepenu stručnih kvalifikacija, programu i načinu polaganja stručnog ispita i stručnim titulama za obavljanje konzervatorskih, muzejsko-istorijskih, bibliotečko-istorijskih i arhivskih delatnosti ("Službeni list Crne Gore", br. 22/12 i 26/12).	Nema diskriminacije. Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u pogledu državljanstva ili prebivališta	Član 37 (1) propisuje da ove djelatnosti mogu obavljati pojedinci sa određenim stepenom stručnih kvalifikacija i koji su položili stručni ispit za obavljanje pomenute djelatnosti.
81.	Viši dokumentarista	Zakon o zaštiti kulturnih dobara ("Službeni list Crne Gore", br. 049/10, 040/11 i 044/17), Pravilnik o vrsti i stepenu stručnih kvalifikacija, programu i načinu polaganja stručnog ispita i stručnim titulama za obavljanje konzervatorskih, muzejsko-istorijskih, bibliotečko-istorijskih i arhivskih delatnosti ("Službeni list Crne Gore", br. 22/12 i 26/12).	Nema diskriminacije. Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u pogledu	Član 37 (1) propisuje da ove djelatnosti mogu obavljati pojedinci sa određenim stepenom stručnih kvalifikacija i koji su položili stručni ispit za obavljanje pomenute djelatnosti.

			državljanstva ili prebivališta	
82.	Viši fotograf	Zakon o muzejskoj djelatnosti ("Službeni list Crne Gore", br. 049/10, 040/11), Pravilnik o vrsti i stepenu stručnih kvalifikacija, programu i načinu polaganja stručnog ispita i stručnim titulama za obavljanje konzervatorskih, muzejsko-istorijskih, bibliotečko-istorijskih i arhivskih delatnosti ("Službeni list Crne Gore", br. 22/12 i 26/12).	Nema diskriminacije. Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u pogledu državljanstva ili prebivališta	Član 37 (1) propisuje da ove djelatnosti mogu obavljati pojedinci sa određenim stepenom stručnih kvalifikacija i koji su položili stručni ispit za obavljanje pomenute djelatnosti.
83	Viši informatičar	Zakon o muzejskoj djelatnosti ("Službeni list Crne Gore", br. 049/10, 040/11), Pravilnik o vrsti i stepenu stručnih kvalifikacija, programu i načinu polaganja stručnog ispita i stručnim titulama za obavljanje konzervatorskih, muzejsko-istorijskih, bibliotečko-istorijskih i arhivskih delatnosti ("Službeni list Crne Gore", br. 22/12 i 26/12).	Nema diskriminacije. Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u pogledu državljanstvo ili prebivališta	Član 37 (1) propisuje da ove djelatnosti mogu obavljati pojedinci sa određenim stepenom stručnih kvalifikacija i koji su položili stručni ispit za obavljanje pomenute djelatnosti.
84.	Viši kustos	Zakon o muzejskoj djelatnosti ("Službeni list Crne Gore", br. 049/10, 040/11), Pravilnik o vrsti i stepenu stručnih kvalifikacija, programu i načinu polaganja stručnog ispita i stručnim titulama za obavljanje konzervatorskih, muzejsko-istorijskih, bibliotečko-istorijskih i arhivskih delatnosti ("Službeni list Crne Gore", br. 22/12 i 26/12).	Nema diskriminacije. Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u pogledu državljanstva ili prebivališta	Član 37 (1) propisuje da ove djelatnosti mogu obavljati pojedinci sa određenim stepenom stručnih kvalifikacija i koji su položili stručni ispit za obavljanje pomenute djelatnosti.

85.	Viši muzejski pedagog	Zakon o muzejskoj djelatnosti ("Službeni list Crne Gore", br. 049/10, 040/11), Pravilnik o vrsti i stepenu stručnih kvalifikacija, programu i načinu polaganja stručnog ispita i stručnim titulama za obavljanje konzervatorskih, muzejsko-istorijskih, bibliotečko-istorijskih i arhivskih delatnosti ("Službeni list Crne Gore", br. 22/12 i 26/12).	Nema diskriminacije. Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u pogledu državljanstvo ili prebivališta	Član 37 (1) propisuje da ove djelatnosti mogu obavljati pojedinci sa određenim stepenom stručnih kvalifikacija i koji su položili stručni ispit za obavljanje pomenute djelatnosti.
86.	Viši muzejski tehničar	Zakon o muzejskoj djelatnosti ("Službeni list Crne Gore", br. 049/10, 040/11), Pravilnik o vrsti i stepenu stručnih kvalifikacija, programu i načinu polaganja stručnog ispita i stručnim titulama za obavljanje konzervatorskih, muzejsko-istorijskih, bibliotečko-istorijskih i arhivskih delatnosti ("Službeni list Crne Gore", br. 22/12 i 26/12).	Nema diskriminacije. Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u pogledu državljanstva ili prebivališta	Član 37 (1) propisuje da ove djelatnosti mogu obavljati pojedinci sa određenim stepenom stručnih kvalifikacija i koji su položili stručni ispit za obavljanje pomenute djelatnosti.
87.	Viši preparator	Zakon o muzejskoj djelatnosti ("Službeni list Crne Gore", br. 049/10, 040/11), Pravilnik o vrsti i stepenu stručnih kvalifikacija, programu i načinu polaganja stručnog ispita i stručnim titulama za obavljanje konzervatorskih, muzejsko-istorijskih, bibliotečko-istorijskih i arhivskih delatnosti ("Službeni list Crne Gore", br. 22/12 i 26/12).	Nema diskriminacije. Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u pogledu državljanstvo ili prebivališta	Član 37 (1) propisuje da ove djelatnosti mogu obavljati pojedinci sa određenim stepenom stručnih kvalifikacija i koji su položili stručni ispit za obavljanje pomenute djelatnosti.
88.	Rukovalac parnim turbinama	Zakon o energetici ("Službeni list Crne Gore", br. 5/16), Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita tehničke kompetentnosti za	Nema diskriminacije. Zahtjevi nisu diskriminatorni jer	Član 73 (1) do (5) propisuje da ove aktivnosti mogu obavljati osobe koje imaju odgovarajući nivo stručnih kvalifikacija i koje su položile stručni

		održavanje i rad energetske objekata, uređaja i opreme ("Službeni list Crne Gore", br. 19/14).	omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u pogledu državljanstva ili prebivališta	ispit za obavljanje pomenutih aktivnosti.
89.	Rukovalac hidro-turbinama	Zakon o energetici ("Službeni list Crne Gore", br. 5/16), Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita tehničke kompetentnosti za održavanje i rad energetske objekata, uređaja i opreme ("Službeni list Crne Gore", br. 19/14).	Nema diskriminacije. Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u pogledu državljanstvo ili prebivališta	Član 73 (1) do (5) propisuje da ove aktivnosti mogu obavljati osobe koje imaju odgovarajući nivo stručnih kvalifikacija i koje su položile stručni ispit za obavljanje pomenutih aktivnosti.
90.	Rukovalac gasnim turbinama	Zakon o energetici ("Službeni list Crne Gore", br. 5/16), Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita tehničke kompetentnosti za održavanje i rad energetske objekata, uređaja i opreme ("Službeni list Crne Gore", br. 19/14).	Nema diskriminacije. Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u pogledu državljanstvo ili prebivališta	Član 73 (1) do (5) propisuje da ove aktivnosti mogu obavljati osobe koje imaju odgovarajući nivo stručnih kvalifikacija i koje su položile stručni ispit za obavljanje pomenutih aktivnosti.
91.	Rukovalac kotlovske postrojenjima	Zakon o energetici ("Službeni list Crne Gore", br. 5/16), Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita tehničke kompetentnosti za održavanje i rad energetske objekata, uređaja i opreme ("Službeni list Crne Gore", br. 19/14).	Nema diskriminacije. Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u pogledu	Član 73 (1) do (5) propisuje da ove aktivnosti mogu obavljati osobe koje imaju odgovarajući nivo stručnih kvalifikacija i koje su položile stručni ispit za obavljanje pomenutih aktivnosti.

			državljanstvo ili prebivališta	
92.	Rukovalac centralnim grijanje i klimatizacijom	Zakon o energetici ("Službeni list Crne Gore", br. 5/16), Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita tehničke kompetentnosti za održavanje i rad energetske objekata, uređaja i opreme ("Službeni list Crne Gore", br. 19/14).	Nema diskriminacije. Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u pogledu državljanstva ili prebivališta	Član 73 (1) do (5) propisuje da ove aktivnosti mogu obavljati osobe koje imaju odgovarajući nivo stručnih kvalifikacija i koje su položile stručni ispit za obavljanje pomenutih aktivnosti.
93.	Rukovalac rashladnim postrojenjem	Zakon o energetici ("Službeni list Crne Gore", br. 5/16), Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita tehničke kompetentnosti za održavanje i rad energetske objekata, uređaja i opreme ("Službeni list Crne Gore", br. 19/14).	Nema diskriminacije. Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u pogledu državljanstvo ili prebivališta	Član 73 (1) do (5) propisuje da ove aktivnosti mogu obavljati osobe koje imaju odgovarajući nivo stručnih kvalifikacija i koje su položile stručni ispit za obavljanje pomenutih aktivnosti.
94.	Rukovalac kompresorskim stanica	Zakon o energetici ("Službeni list Crne Gore", br. 5/16), Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita tehničke kompetentnosti za održavanje i rad energetske objekata, uređaja i opreme ("Službeni list Crne Gore", br. 19/14).	Nema diskriminacije. Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u	Član 73 (1) do (5) propisuje da ove aktivnosti mogu obavljati osobe koje imaju odgovarajući nivo stručnih kvalifikacija i koje su položile stručni ispit za obavljanje pomenutih aktivnosti.

			pogledu državljanstvo ili prebivališta	
95.	Rukovalac pumpnim stanicama	Zakon o energetici ("Službeni list Crne Gore", br. 5/16), Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita tehničke kompetentnosti za održavanje i rad energetske objekata, uređaja i opreme ("Službeni list Crne Gore", br. 19/14).	Nema diskriminacije. Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u pogledu državljanstvo ili prebivališta	Član 73 (1) do (5) propisuje da ove aktivnosti mogu obavljati osobe koje imaju odgovarajući nivo stručnih kvalifikacija i koje su položile stručni ispit za obavljanje pomenutih aktivnosti.
96.	Rukovalac uređaja za pripremu napojne i kotlovske vode	Zakon o energetici ("Službeni list Crne Gore", br. 5/16), Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita tehničke kompetentnosti za održavanje i rad energetske objekata, uređaja i opreme ("Službeni list Crne Gore", br. 19/14).	Nema diskriminacije. Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u pogledu državljanstvo ili prebivališta	Član 73 (1) do (5) propisuje da ove aktivnosti mogu obavljati osobe koje imaju odgovarajući nivo stručnih kvalifikacija i koje su položile stručni ispit za obavljanje pomenutih aktivnosti.
97.	Rukovalac gasnim stanicama	Zakon o energetici ("Službeni list Crne Gore", br. 5/16), Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita tehničke kompetentnosti za održavanje i rad energetske objekata, uređaja i opreme ("Službeni list Crne Gore", br. 19/14).	Nema diskriminacije. Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez	Član 73 (1) do (5) propisuje da ove aktivnosti mogu obavljati osobe koje imaju odgovarajući nivo stručnih kvalifikacija i koje su položile stručni ispit za obavljanje pomenutih aktivnosti.

			definisanih ograničenja u pogledu državljanstvo ili prebivališta	
98.	Rukovalac gasnim instalacijama	Zakon o energetici ("Službeni list Crne Gore", br. 5/16), Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita tehničke kompetentnosti za održavanje i rad energetskih objekata, uređaja i opreme ("Službeni list Crne Gore", br. 19/14).	Nema diskriminacije. Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u pogledu državljanstvo ili prebivališta	Član 73 (1) do (5) propisuje da ove aktivnosti mogu obavljati osobe koje imaju odgovarajući nivo stručnih kvalifikacija i koje su položile stručni ispit za obavljanje pomenutih aktivnosti.
99.	Glavni tehnički rukovodilac u rudarstvu	Član 93. Zakona o rudarstvu ("Službeni list Crne Gore", br. 65/08, 74/10, 40/11) propisuje da se rudarska mjerenja i rudarski planovi moraju izraditi u skladu sa propisima o zaštiti životne sredine.	Nema diskriminacije. Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u pogledu državljanstvo ili prebivališta	Član 93. stav 1. propisuje da ove aktivnosti mogu obavljati pojedinci sa specifičnim nivoom stručnih kvalifikacija koji su položili stručni ispit za obavljanje pomenute aktivnosti. NAPOMENA: Uzimajući u obzir novi Predlog zakona o gradnji objekata koji je usvojen od strane Vlade u januaru 2025. godine, a koji se prema članu 90. Zakona o rudarstvu primenjuje subsidiarno, građanima EU/EEA i Crne Gore od dana pristupanja Crne Gore EU dodeljuju se ista prava za obavljanje sledećih aktivnosti: Razvoj rudarskih projekata za površinske objekte (svlačionice sa kupatilima, stanice

				<p>za spasavanje, dispečerski centri, regulacija vodotokova, slane cevi, industrijske železničke pruge, žičare, putevi, radionice, skladišta, rezervoari, glavne trafostanice, elektroenergetske mreže, komunikacioni sistemi, itd.) i za specifične radove na rehabilitaciji rudarskih objekata. (Član 90. stav 3. Zakona o rudarstvu propisuje da gore navedene aktivnosti „mogu takođe pripremati osobe koje ispunjavaju uslove za pripremu tehničke dokumentacije u skladu sa propisima o gradnji objekata “).</p>
100.	<p>Tehnički rukovodilac pogona ili pojedinih tehničkih službi u rudarstvu</p>	<p>Zakon o rudarstvu, član 93 ("Službeni list Crne Gore", br. 65/08, 74/10, 40/11)</p>	<p>Nema diskriminacije.</p> <p>Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u pogledu državljanstvo ili prebivališta</p>	<p>Član 93. stav 1. propisuje da ove aktivnosti mogu obavljati pojedinci sa specifičnim nivoom stručnih kvalifikacija koji su položili stručni ispit za obavljanje pomenute aktivnosti.</p> <p>NAPOMENA: Uzimajući u obzir novi Predlog zakona o gradnji objekata koji je usvojen od strane Vlade u januaru 2025. godine, a koji se prema članu 90. Zakona o rudarstvu primenjuje subsidiarno, građanima EU/EEA i Crne Gore od dana pristupanja Crne Gore EU dodeljuju se ista prava za obavljanje sledećih aktivnosti:</p> <p>Razvoj rudarskih projekata za površinske objekte (svlačionice sa kupatilima, stanice za spasavanje, dispečerski centri,</p>

				<p>regulacija vodotokova, slane cevi, industrijske železničke pruge, žičare, putevi, radionice, skladišta, rezervoari, glavne trafostanice, elektroenergetske mreže, komunikacioni sistemi, itd.) i za specifične radove na rehabilitaciji rudarskih objekata. (Član 90. stav 3. Zakona o rudarstvu propisuje da gore navedene aktivnosti „mogu takođe pripremati osobe koje ispunjavaju uslove za pripremu tehničke dokumentacije u skladu sa propisima o gradnji objekata “).</p>
101.	<p>Tehnički rukovodilac elektro i/ili mašinske službe ili građevinskih radova za potrebe eksploatacije mineralnih sirovina</p>	<p>Zakon o rudarstvu, član 93 ("Službeni list Crne Gore", br. 65/08, 74/10, 40/11)</p>	<p>Nema diskriminacije.</p> <p>Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u pogledu državljanstvo ili prebivališta</p>	<p>Član 93. stav 1. propisuje da ove aktivnosti mogu obavljati pojedinci sa specifičnim nivoom stručnih kvalifikacija koji su položili stručni ispit za obavljanje pomenute aktivnosti.</p> <p>NAPOMENA: Uzimajući u obzir novi Predlog zakona o gradnji objekata koji je usvojen od strane Vlade u januaru 2025. godine, a koji se prema članu 90. Zakona o rudarstvu primenjuje subsidiarno, građanima EU/EEA i Crne Gore od dana pristupanja Crne Gore EU dodeljuju se ista prava za obavljanje sledećih aktivnosti:</p> <p>Razvoj rudarskih projekata za površinske objekte (svlačionice sa kupatilima, stanice za spasavanje, dispečerski centri, regulacija vodotokova, slane cevi,</p>

				<p>industrijske železničke pruge, žičare, putevi, radionice, skladišta, rezervoari, glavne trafostanice, elektroenergetske mreže, komunikacioni sistemi, itd.) i za specifične radove na rehabilitaciji rudarskih objekata. (Član 90. stav 3. Zakona o rudarstvu propisuje da gore navedene aktivnosti „mogu takođe pripremati osobe koje ispunjavaju uslove za pripremu tehničke dokumentacije u skladu sa propisima o gradnji objekata “).</p>
102.	Rukovodilac službe rudarskih mjerenja i izradu rudarskih planova	Zakon o rudarstvu, član 93 ("Službeni list Crne Gore", br. 65/08, 74/10, 40/11)	<p>Nema diskriminacije.</p> <p>Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u pogledu državljanstvo ili prebivališta</p>	<p>Član 93. stav 1. propisuje da ove aktivnosti mogu obavljati pojedinci sa specifičnim nivoom stručnih kvalifikacija koji su položili stručni ispit za obavljanje pomenute aktivnosti.</p> <p>NAPOMENA: Uzimajući u obzir novi Predlog zakona o gradnji objekata koji je usvojen od strane Vlade u januaru 2025. godine, a koji se prema članu 90. Zakona o rudarstvu primenjuje subsidiarno, građanima EU/EEA i Crne Gore od dana pristupanja Crne Gore EU dodeljuju se ista prava za obavljanje sledećih aktivnosti:</p> <p>Razvoj rudarskih projekata za površinske objekte (svlačionice sa kupatilima, stanice za spasavanje, dispečerski centri, regulacija vodotokova, slane cevi, industrijske železničke pruge, žičare,</p>

				<p>putevi, radionice, skladišta, rezervoari, glavne trafostanice, elektroenergetske mreže, komunikacioni sistemi, itd.) i za specifične radove na rehabilitaciji rudarskih objekata. (Član 90. stav 3. Zakona o rudarstvu propisuje da gore navedene aktivnosti „mogu takođe pripremati osobe koje ispunjavaju uslove za pripremu tehničke dokumentacije u skladu sa propisima o gradnji objekata “).</p>
103.	Rukovodilac službe zaštite na radu u rudarstvu	Zakon o rudarstvu, član 93 ("Službeni list Crne Gore", br. 65/08, 74/10, 40/11)	<p>Nema diskriminacije.</p> <p>Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u pogledu državljanstvo ili prebivališta</p>	<p>Član 93. stav 1. propisuje da ove aktivnosti mogu obavljati pojedinci sa specifičnim nivoom stručnih kvalifikacija koji su položili stručni ispit za obavljanje pomenute aktivnosti.</p> <p>NAPOMENA: Uzimajući u obzir novi Predlog zakona o gradnji objekata koji je usvojen od strane Vlade u januaru 2025. godine, a koji se prema članu 90. Zakona o rudarstvu primenjuje subsidiarno, građanima EU/EEA i Crne Gore od dana pristupanja Crne Gore EU dodeljuju se ista prava za obavljanje sledećih aktivnosti:</p> <p>Razvoj rudarskih projekata za površinske objekte (svlačionice sa kupatilima, stanice za spasavanje, dispečerski centri, regulacija vodotokova, slane cevi, industrijske železničke pruge, žičare, putevi, radionice, skladišta, rezervoari,</p>

				<p>glavne trafostanice, elektroenergetske mreže, komunikacioni sistemi, itd.) i za specifične radove na rehabilitaciji rudarskih objekata. (Član 90. stav 3. Zakona o rudarstvu propisuje da gore navedene aktivnosti „mogu takođe pripremati osobe koje ispunjavaju uslove za pripremu tehničke dokumentacije u skladu sa propisima o gradnji objekata “).</p>
104.	Nadzornik rada u objektima za pripremu mineralnih sirovina i obradu kamena	Zakon o rudarstvu, član 93 ("Službeni list Crne Gore", br. 65/08, 74/10, 40/11)	<p>Nema diskriminacije.</p> <p>Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u pogledu državljanstvo ili prebivališta</p>	<p>Član 93. stav 1. propisuje da ove aktivnosti mogu obavljati pojedinci sa specifičnim nivoom stručnih kvalifikacija koji su položili stručni ispit za obavljanje pomenute aktivnosti.</p> <p>NAPOMENA: Uzimajući u obzir novi Predlog zakona o gradnji objekata koji je usvojen od strane Vlade u januaru 2025. godine, a koji se prema članu 90. Zakona o rudarstvu primenjuje subsidiarno, građanima EU/EEA i Crne Gore od dana pristupanja Crne Gore EU dodeljuju se ista prava za obavljanje sledećih aktivnosti:</p> <p>Razvoj rudarskih projekata za površinske objekte (svlačionice sa kupatilima, stanice za spasavanje, dispečerski centri, regulacija vodotokova, slane cevi, industrijske železničke pruge, žičare, putevi, radionice, skladišta, rezervoari, glavne trafostanice, elektroenergetske</p>

				<p>mreže, komunikacioni sistemi, itd.) i za specifične radove na rehabilitaciji rudarskih objekata. (Član 90. stav 3. Zakona o rudarstvu propisuje da gore navedene aktivnosti „mogu takođe pripremati osobe koje ispunjavaju uslove za pripremu tehničke dokumentacije u skladu sa propisima o gradnji objekata “).</p>
105.	<p>Poslovođa za rad u objektima za pripremu mineralnih sirovina</p>	<p>Zakon o rudarstvu, član 93 ("Službeni list Crne Gore", br. 65/08, 74/10, 40/11)</p>	<p>Nema diskriminacije.</p> <p>Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u pogledu državljanstvo ili prebivališta</p>	<p>Član 93. stav 1. propisuje da ove aktivnosti mogu obavljati pojedinci sa specifičnim nivoom stručnih kvalifikacija koji su položili stručni ispit za obavljanje pomenute aktivnosti.</p> <p>NAPOMENA: Uzimajući u obzir novi Predlog zakona o gradnji objekata koji je usvojen od strane Vlade u januaru 2025. godine, a koji se prema članu 90. Zakona o rudarstvu primenjuje subsidiarno, građanima EU/EEA i Crne Gore od dana pristupanja Crne Gore EU dodeljuju se ista prava za obavljanje sledećih aktivnosti:</p> <p>Razvoj rudarskih projekata za površinske objekte (svlačionice sa kupatilima, stanice za spasavanje, dispečerski centri, regulacija vodotokova, slane cevi, industrijske železničke pruge, žičare, putevi, radionice, skladišta, rezervoari, glavne trafostanice, elektroenergetske mreže, komunikacioni sistemi, itd.) i za</p>

				<p>specifične radove na rehabilitaciji rudarskih objekata. (Član 90. stav 3. Zakona o rudarstvu propisuje da gore navedene aktivnosti „mogu takođe pripremati osobe koje ispunjavaju uslove za pripremu tehničke dokumentacije u skladu sa propisima o gradnji objekata “).</p>
106.	Nadzornik za rad u jamskim pogonima i na površinskim kopovima	Zakon o rudarstvu, član 93 ("Službeni list Crne Gore", br. 65/08, 74/10, 40/11)	<p>Nema diskriminacije.</p> <p>Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u pogledu državljanstvo ili prebivališta</p>	<p>Član 93. stav 1. propisuje da ove aktivnosti mogu obavljati pojedinci sa specifičnim nivoom stručnih kvalifikacija koji su položili stručni ispit za obavljanje pomenute aktivnosti.</p> <p>NAPOMENA: Uzimajući u obzir novi Predlog zakona o gradnji objekata koji je usvojen od strane Vlade u januaru 2025. godine, a koji se prema članu 90. Zakona o rudarstvu primenjuje subsidiarno, građanima EU/EEA i Crne Gore od dana pristupanja Crne Gore EU dodeljuju se ista prava za obavljanje sledećih aktivnosti:</p> <p>Razvoj rudarskih projekata za površinske objekte (svlačionice sa kupatilima, stanice za spasavanje, dispečerski centri, regulacija vodotokova, slane cevi, industrijske železničke pruge, žičare, putevi, radionice, skladišta, rezervoari, glavne trafostanice, elektroenergetske mreže, komunikacioni sistemi, itd.) i za specifične radove na rehabilitaciji</p>

				<p>rudarskih objekata. (Član 90. stav 3. Zakona o rudarstvu propisuje da gore navedene aktivnosti „mogu takođe pripremati osobe koje ispunjavaju uslove za pripremu tehničke dokumentacije u skladu sa propisima o gradnji objekata“).</p>
107.	<p>Poslovođa za rad u jamskim pogonima i na površinskim kopovima</p>	<p>Zakon o rudarstvu, član 93 ("Službeni list Crne Gore", br. 65/08, 74/10, 40/11)</p>	<p>Nema diskriminacije.</p> <p>Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u pogledu državljanstvo ili prebivališta</p>	<p>Član 93. stav 1. propisuje da ove aktivnosti mogu obavljati pojedinci sa specifičnim nivoom stručnih kvalifikacija koji su položili stručni ispit za obavljanje pomenute aktivnosti.</p> <p>NAPOMENA: Uzimajući u obzir novi Predlog zakona o gradnji objekata koji je usvojen od strane Vlade u januaru 2025. godine, a koji se prema članu 90. Zakona o rudarstvu primenjuje subsidiarno, građanima EU/EEA i Crne Gore od dana pristupanja Crne Gore EU dodeljuju se ista prava za obavljanje sledećih aktivnosti:</p> <p>Razvoj rudarskih projekata za površinske objekte (svlačionice sa kupatilima, stanice za spasavanje, dispečerski centri, regulacija vodotokova, slane cevi, industrijske železničke pruge, žičare, putevi, radionice, skladišta, rezervoari, glavne trafostanice, elektroenergetske mreže, komunikacioni sistemi, itd.) i za specifične radove na rehabilitaciji rudarskih objekata. (Član 90. stav 3.</p>

				Zakona o rudarstvu propisuje da gore navedene aktivnosti „mogu takođe pripremati osobe koje ispunjavaju uslove za pripremu tehničke dokumentacije u skladu sa propisima o gradnji objekata “).
108.	Nadzornik za elektrotehničke, mašinske i građevinske poslove u rudarstvu	Zakon o rudarstvu, član 93 ("Službeni list Crne Gore", br. 65/08, 74/10, 40/11)	<p>Nema diskriminacije.</p> <p>Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u pogledu državljanstvo ili prebivališta</p>	<p>Član 93. stav 1. propisuje da ove aktivnosti mogu obavljati pojedinci sa specifičnim nivoom stručnih kvalifikacija koji su položili stručni ispit za obavljanje pomenute aktivnosti.</p> <p>NAPOMENA: Uzimajući u obzir novi Predlog zakona o gradnji objekata koji je usvojen od strane Vlade u januaru 2025. godine, a koji se prema članu 90. Zakona o rudarstvu primenjuje subsidiarno, građanima EU/EEA i Crne Gore od dana pristupanja Crne Gore EU dodeljuju se ista prava za obavljanje sledećih aktivnosti:</p> <p>Razvoj rudarskih projekata za površinske objekte (svlačionice sa kupatilima, stanice za spasavanje, dispečerski centri, regulacija vodotokova, slane cevi, industrijske železničke pruge, žičare, putevi, radionice, skladišta, rezervoari, glavne trafostanice, elektroenergetske mreže, komunikacioni sistemi, itd.) i za specifične radove na rehabilitaciji rudarskih objekata. (Član 90. stav 3. Zakona o rudarstvu propisuje da gore</p>

				<p>navedene aktivnosti „mogu takođe pripremati osobe koje ispunjavaju uslove za pripremu tehničke dokumentacije u skladu sa propisima o gradnji objekata “).</p>
109.	<p>Poslovođa za elektrotehničke, mašinske i građevinske poslove u rudarstvu</p>	<p>Zakon o rudarstvu, član 93 ("Službeni list Crne Gore", br. 65/08, 74/10, 40/11)</p>	<p>Nema diskriminacije.</p> <p>Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u pogledu državljanstvo ili prebivališta</p>	<p>Član 93. stav 1. propisuje da ove aktivnosti mogu obavljati pojedinci sa specifičnim nivoom stručnih kvalifikacija koji su položili stručni ispit za obavljanje pomenute aktivnosti.</p> <p>NAPOMENA: Uzimajući u obzir novi Predlog zakona o gradnji objekata koji je usvojen od strane Vlade u januaru 2025. godine, a koji se prema članu 90. Zakona o rudarstvu primenjuje subsidiarno, građanima EU/EEA i Crne Gore od dana pristupanja Crne Gore EU dodeljuju se ista prava za obavljanje sledećih aktivnosti:</p> <p>Razvoj rudarskih projekata za površinske objekte (svlačionice sa kupatilima, stanice za spasavanje, dispečerski centri, regulacija vodotokova, slane cevi, industrijske železničke pruge, žičare, putevi, radionice, skladišta, rezervoari, glavne trafostanice, elektroenergetske mreže, komunikacioni sistemi, itd.) i za specifične radove na rehabilitaciji rudarskih objekata. (Član 90. stav 3. Zakona o rudarstvu propisuje da gore navedene aktivnosti „mogu takođe</p>

				pripremati osobe koje ispunjavaju uslove za pripremu tehničke dokumentacije u skladu sa propisima o gradnji objekata “).
110.	Jamski mjerač, odnosno geometar na površinskim kopovima	Zakon o rudarstvu, član 93 ("Službeni list Crne Gore", br. 65/08, 74/10, 40/11)	<p>Nema diskriminacije.</p> <p>Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u pogledu državljanstvo ili prebivališta</p>	<p>Član 93. stav 1. propisuje da ove aktivnosti mogu obavljati pojedinci sa specifičnim nivoom stručnih kvalifikacija koji su položili stručni ispit za obavljanje pomenute aktivnosti.</p> <p>NAPOMENA: Uzimajući u obzir novi Predlog zakona o gradnji objekata koji je usvojen od strane Vlade u januaru 2025. godine, a koji se prema članu 90. Zakona o rudarstvu primenjuje subsidiarno, građanima EU/EEA i Crne Gore od dana pristupanja Crne Gore EU dodeljuju se ista prava za obavljanje sledećih aktivnosti:</p> <p>Razvoj rudarskih projekata za površinske objekte (svlačionice sa kupatilima, stanice za spasavanje, dispečerski centri, regulacija vodotokova, slane cevi, industrijske železničke pruge, žičare, putevi, radionice, skladišta, rezervoari, glavne trafostanice, elektroenergetske mreže, komunikacioni sistemi, itd.) i za specifične radove na rehabilitaciji rudarskih objekata. (Član 90. stav 3. Zakona o rudarstvu propisuje da gore navedene aktivnosti „mogu takođe pripremati osobe koje ispunjavaju uslove</p>

				za pripremu tehničke dokumentacije u skladu sa propisima o gradnji objekata “).
111.	Palilac mina u rudarstvu	Zakon o rudarstvu, član 93 ("Službeni list Crne Gore", br. 65/08, 74/10, 40/11)	<p>Nema diskriminacije.</p> <p>Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u pogledu državljanstvo ili prebivališta</p>	<p>Član 93. stav 1. propisuje da ove aktivnosti mogu obavljati pojedinci sa specifičnim nivoom stručnih kvalifikacija koji su položili stručni ispit za obavljanje pomenute aktivnosti.</p> <p>NAPOMENA: Uzimajući u obzir novi Predlog zakona o gradnji objekata koji je usvojen od strane Vlade u januaru 2025. godine, a koji se prema članu 90. Zakona o rudarstvu primenjuje subsidiarno, građanima EU/EEA i Crne Gore od dana pristupanja Crne Gore EU dodeljuju se ista prava za obavljanje sledećih aktivnosti:</p> <p>Razvoj rudarskih projekata za površinske objekte (svlačionice sa kupatilima, stanice za spasavanje, dispečerski centri, regulacija vodotokova, slane cevi, industrijske železničke pruge, žičare, putevi, radionice, skladišta, rezervoari, glavne trafostanice, elektroenergetske mreže, komunikacioni sistemi, itd.) i za specifične radove na rehabilitaciji rudarskih objekata. (Član 90. stav 3. Zakona o rudarstvu propisuje da gore navedene aktivnosti „mogu takođe pripremati osobe koje ispunjavaju uslove</p>

				za pripremu tehničke dokumentacije u skladu sa propisima o gradnji objekata “).
112.	Rukovalac u magacinima eksplozivnih sredstava u rudarstvu	Zakon o rudarstvu, član 93 ("Službeni list Crne Gore", br. 65/08, 74/10, 40/11)	<p>Nema diskriminacije.</p> <p>Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u pogledu državljanstvo ili prebivališta</p>	<p>Član 93. stav 1. propisuje da ove aktivnosti mogu obavljati pojedinci sa specifičnim nivoom stručnih kvalifikacija koji su položili stručni ispit za obavljanje pomenute aktivnosti.</p> <p>NAPOMENA: Uzimajući u obzir novi Predlog zakona o gradnji objekata koji je usvojen od strane Vlade u januaru 2025. godine, a koji se prema članu 90. Zakona o rudarstvu primenjuje subsidiarno, građanima EU/EEA i Crne Gore od dana pristupanja Crne Gore EU dodeljuju se ista prava za obavljanje sledećih aktivnosti:</p> <p>Razvoj rudarskih projekata za površinske objekte (svlačionice sa kupatilima, stanice za spasavanje, dispečerski centri, regulacija vodotokova, slane cevi, industrijske železničke pruge, žičare, putevi, radionice, skladišta, rezervoari, glavne trafostanice, elektroenergetske mreže, komunikacioni sistemi, itd.) i za specifične radove na rehabilitaciji rudarskih objekata. (Član 90. stav 3. Zakona o rudarstvu propisuje da gore navedene aktivnosti „mogu takođe pripremati osobe koje ispunjavaju uslove</p>

				za pripremu tehničke dokumentacije u skladu sa propisima o gradnji objekata “).
113.	Glavni projektant rudarskih projekata	Zakon o rudarstvu, član 93 ("Službeni list Crne Gore", br. 65/08, 74/10, 40/11)	<p>Nema diskriminacije.</p> <p>Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u pogledu državljanstvo ili prebivališta</p>	<p>Član 93. stav 1. propisuje da ove aktivnosti mogu obavljati pojedinci sa specifičnim nivoom stručnih kvalifikacija koji su položili stručni ispit za obavljanje pomenute aktivnosti.</p> <p>NAPOMENA: Uzimajući u obzir novi Predlog zakona o gradnji objekata koji je usvojen od strane Vlade u januaru 2025. godine, a koji se prema članu 90. Zakona o rudarstvu primenjuje subsidiarno, građanima EU/EEA i Crne Gore od dana pristupanja Crne Gore EU dodeljuju se ista prava za obavljanje sledećih aktivnosti:</p> <p>Razvoj rudarskih projekata za površinske objekte (svlačionice sa kupatilima, stanice za spasavanje, dispečerski centri, regulacija vodotokova, slane cevi, industrijske železničke pruge, žičare, putevi, radionice, skladišta, rezervoari, glavne trafostanice, elektroenergetske mreže, komunikacioni sistemi, itd.) i za specifične radove na rehabilitaciji rudarskih objekata. (Član 90. stav 3. Zakona o rudarstvu propisuje da gore navedene aktivnosti „mogu takođe pripremati osobe koje ispunjavaju uslove</p>

				za pripremu tehničke dokumentacije u skladu sa propisima o gradnji objekata “).
114.	Projektant dijela rudarskih projekata	Zakon o rudarstvu, član 93 ("Službeni list Crne Gore", br. 65/08, 74/10, 40/11)	<p>Nema diskriminacije.</p> <p>Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u pogledu državljanstvo ili prebivališta</p>	<p>ibid Član 93. stav 1. propisuje da ove aktivnosti mogu obavljati pojedinci sa specifičnim nivoom stručnih kvalifikacija koji su položili stručni ispit za obavljanje pomenute aktivnosti.</p> <p>NAPOMENA: Uzimajući u obzir novi Predlog zakona o gradnji objekata koji je usvojen od strane Vlade u januaru 2025. godine, a koji se prema članu 90. Zakona o rudarstvu primenjuje subsidiarno, građanima EU/EEA i Crne Gore od dana pristupanja Crne Gore EU dodeljuju se ista prava za obavljanje sledećih aktivnosti:</p> <p>Razvoj rudarskih projekata za površinske objekte (svlačionice sa kupatilima, stanice za spasavanje, dispečerski centri, regulacija vodotokova, slane cevi, industrijske železničke pruge, žičare, putevi, radionice, skladišta, rezervoari, glavne trafostanice, elektroenergetske mreže, komunikacioni sistemi, itd.) i za specifične radove na rehabilitaciji rudarskih objekata. (Član 90. stav 3. Zakona o rudarstvu propisuje da gore navedene aktivnosti „mogu takođe pripremati osobe koje ispunjavaju uslove</p>

				za pripremu tehničke dokumentacije u skladu sa propisima o gradnji objekata “).
115.	Projektant za izradu projekta geološkog istraživanja	Zakon o geološkim istraživanjima, član 11 ("Službeni list Crne Gore", br. 28/93, 27/94, 42/94, 26/07, 28/11).	Nema diskriminacije. Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u pogledu državljanstvo ili prebivališta	Član 11 (1) propisuje da ove djelatnosti mogu obavljati lica sa određenim nivoom stručnih kvalifikacija koja su položila stručni ispit za obavljanje navedene djelatnosti.
116.	Obrađivač elaborata o izvršenim geološkim istraživanjima	Zakon o geološkim istraživanjima, član 11 ("Službeni list Crne Gore", br. 28/93, 27/94, 42/94, 26/07, 28/11).	Nema diskriminacije. Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u pogledu državljanstvo ili prebivališta	Član 11 (1) propisuje da ove djelatnosti mogu obavljati lica sa određenim nivoom stručnih kvalifikacija koja su položila stručni ispit za obavljanje navedene djelatnosti.
117.	Odgovorni rukovodilac istražnih geoloških radova	Zakon o geološkim istraživanjima, član 11 ("Službeni list Crne Gore", br. 28/93, 27/94, 42/94, 26/07, 28/11).	Nema diskriminacije. Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u	Član 11 (1) propisuje da ove djelatnosti mogu obavljati lica sa određenim nivoom stručnih kvalifikacija koja su položila stručni ispit za obavljanje navedene djelatnosti.

			pogledu državljanstvo ili prebivališta	
118.	Kvalifikovano lice za vršenje energetske pregleda zgrada	Zakon o energetske efikasnosti („Službeni list Crne Gore“, br. 57/14); Pravilnik o uslovima za sprovođenje obuka, sticanje ovlaštenja i načinu vođenja registra za obavljanje energetske revizija („Službeni list Crne Gore“, br. 75/15); Pravilnik o redovnim energetske revizijama sistema grijanja i klimatizacije („Službeni list Crne Gore“, br. 76/15).	Nema diskriminacije. Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u pogledu državljanstvo ili prebivališta	Izmjene iz 2019. godine Zakona, novim članom 35b, pružaju pravo na pružanje usluga energetske efikasnosti (za zgrade i sisteme klimatizacije) fizičkim licima registrovanim u EU/EEP. Takođe, novi član 58a odlaže primjenu člana 35b od datuma pristupanja Crne Gore EU.
119.	Kvalifikovano lice za vršenje redovnih energetske pregleda sistema za grijanje i sistema za klimatizaciju	Zakon o energetske efikasnosti („Službeni list Crne Gore“, br. 57/14); Pravilnik o uslovima za sprovođenje obuka, sticanje ovlaštenja i načinu vođenja registra za obavljanje energetske revizija („Službeni list Crne Gore“, br. 75/15); Pravilnik o redovnim energetske revizijama sistema grijanja i klimatizacije („Službeni list Crne Gore“, br. 76/15).	Nema diskriminacije. Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u pogledu državljanstvo ili prebivališta	Izmjene iz 2019. godine Zakona, novim članom 35b, pružaju pravo na pružanje usluga energetske efikasnosti (za zgrade i sisteme klimatizacije) fizičkim licima registrovanim u EU/EEP. Takođe, novi član 58a odlaže primjenu člana 35b od datuma pristupanja Crne Gore EU.
120.	Autoelektričar	Zakon o zanatstvu („Službeni list Crne Gore“, br. 54/09 od 10. avgusta 2009. godine, 64/09 od 22. septembra 2009. godine, 40/11 od 8. avgusta 2011. godine. 084/24 od 06.09.2024)	Nema diskriminacije. Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u	Ne postoje prepreke za ostvarivanje prava na obavljanje zanimanja na osnovu državljanstvo ili prebivališta. Član 10. propisuje da kompleksne zanate može obavljati fizičko lice koje je položilo ispit za majstora zanata u oblasti rada koja je vezana za zanatsko zanimanje.

			pogledu državljanstvo ili prebivališta	
121.	Autolakirer	Zakon o zanatstvu („Službeni list Crne Gore“, br. 54/09 od 10. avgusta 2009. godine, 64/09 od 22. septembra 2009. godine, 40/11 od 8. avgusta 2011. godine. 084/24 od 06.09.2024)	Nema diskriminacije. Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u pogledu državljanstvo ili prebivališta	Ne postoje prepreke za ostvarivanje prava na obavljanje zanimanja na osnovu državljanstvo ili prebivališta. Član 10. propisuje da kompleksne zanate može obavljati fizičko lice koje je položilo ispit za majstora zanata u oblasti rada koja je vezana za zanatsko zanimanje.
122.	Autolimar	Zakon o zanatstvu („Službeni list Crne Gore“, br. 54/09 od 10. avgusta 2009. godine, 64/09 od 22. septembra 2009. godine, 40/11 od 8. avgusta 2011. godine. 084/24 od 06.09.2024)	Nema diskriminacije. Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u pogledu državljanstvo ili prebivališta	Ne postoje prepreke za ostvarivanje prava na obavljanje zanimanja na osnovu državljanstvo ili prebivališta. Član 10. propisuje da kompleksne zanate može obavljati fizičko lice koje je položilo ispit za majstora zanata u oblasti rada koja je vezana za zanatsko zanimanje.
123.	Automehaničar	Zakon o zanatstvu („Službeni list Crne Gore“, br. 54/09 od 10. avgusta 2009. godine, 64/09 od 22. septembra 2009. godine, 40/11 od 8. avgusta 2011. godine. 084/24 od 06.09.2024)	Nema diskriminacije. Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u	Ne postoje prepreke za ostvarivanje prava na obavljanje zanimanja na osnovu državljanstvo ili prebivališta. Član 10. propisuje da kompleksne zanate može obavljati fizičko lice koje je položilo ispit za majstora zanata u oblasti rada koja je vezana za zanatsko zanimanje.

			pogledu državljanstvo ili prebivališta	
124.	Automehatroničar	Zakon o zanatstvu („Službeni list Crne Gore“, br. 54/09 od 10. avgusta 2009. godine, 64/09 od 22. septembra 2009. godine, 40/11 od 8. avgusta 2011. godine. 084/24 od 06.09.2024)	Nema diskriminacije. Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u pogledu državljanstvo ili prebivališta	Ne postoje prepreke za ostvarivanje prava na obavljanje zanimanja na osnovu državljanstvo ili prebivališta. Član 10. propisuje da kompleksne zanate može obavljati fizičko lice koje je položilo ispit za majstora zanata u oblasti rada koja je vezana za zanatsko zanimanje.
125.	Aviomehaničar	Zakon o zanatstvu („Službeni list Crne Gore“, br. 54/09 od 10. avgusta 2009. godine, 64/09 od 22. septembra 2009. godine, 40/11 od 8. avgusta 2011. godine. 084/24 od 06.09.2024)	Nema diskriminacije. Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u pogledu državljanstvo ili prebivališta	Ne postoje prepreke za ostvarivanje prava na obavljanje zanimanja na osnovu državljanstvo ili prebivališta. Član 10. propisuje da kompleksne zanate može obavljati fizičko lice koje je položilo ispit za majstora zanata u oblasti rada koja je vezana za zanatsko zanimanje.
126.	Bušač bunara	Zakon o zanatstvu („Službeni list Crne Gore“, br. 54/09 od 10. avgusta 2009. godine, 64/09 od 22. septembra 2009. godine, 40/11 od 8. avgusta 2011. godine. 084/24 od 06.09.2024)	Nema diskriminacije. Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u	Ne postoje prepreke za ostvarivanje prava na obavljanje zanimanja na osnovu državljanstvo ili prebivališta. Član 10. propisuje da kompleksne zanate može obavljati fizičko lice koje je položilo ispit za majstora zanata u oblasti rada koja je vezana za zanatsko zanimanje.

			pogledu državljanstvo ili prebivališta	
127.	Časovničar	Zakon o zanatstvu („Službeni list Crne Gore“, br. 54/09 od 10. avgusta 2009. godine, 64/09 od 22. septembra 2009. godine, 40/11 od 8. avgusta 2011. godine. 084/24 od 06.09.2024)	Nema diskriminacije. Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u pogledu državljanstvo ili prebivališta	Ne postoje prepreke za ostvarivanje prava na obavljanje zanimanja na osnovu državljanstvo ili prebivališta. Član 10. propisuje da kompleksne zanate može obavljati fizičko lice koje je položilo ispit za majstora zanata u oblasti rada koja je vezana za zanatsko zanimanje.
128.	Elektrotehničar za kućne i električne uređaje	Zakon o zanatstvu („Službeni list Crne Gore“, br. 54/09 od 10. avgusta 2009. godine, 64/09 od 22. septembra 2009. godine, 40/11 od 8. avgusta 2011. godine. 084/24 od 06.09.2024)	Nema diskriminacije. Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u pogledu državljanstvo ili prebivališta	Ne postoje prepreke za ostvarivanje prava na obavljanje zanimanja na osnovu državljanstvo ili prebivališta. Član 10. propisuje da kompleksne zanate može obavljati fizičko lice koje je položilo ispit za majstora zanata u oblasti rada koja je vezana za zanatsko zanimanje.
129.	Galvanizer	Zakon o zanatstvu („Službeni list Crne Gore“, br. 54/09 od 10. avgusta 2009. godine, 64/09 od 22. septembra 2009. godine, 40/11 od 8. avgusta 2011. godine. 084/24 od 06.09.2024)	Nema diskriminacije. Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u	Ne postoje prepreke za ostvarivanje prava na obavljanje zanimanja na osnovu državljanstvo ili prebivališta. Član 10. propisuje da kompleksne zanate može obavljati fizičko lice koje je položilo ispit za majstora zanata u oblasti rada koja je vezana za zanatsko zanimanje.

			pogledu državljanstvo ili prebivališta	
130.	Graver stakla	Zakon o zanatstvu („Službeni list Crne Gore“, br. 54/09 od 10. avgusta 2009. godine, 64/09 od 22. septembra 2009. godine, 40/11 od 8. avgusta 2011. godine. 084/24 od 06.09.2024)	Nema diskriminacije. Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u pogledu državljanstvo ili prebivališta	Ne postoje prepreke za ostvarivanje prava na obavljanje zanimanja na osnovu državljanstvo ili prebivališta. Član 10. propisuje da kompleksne zanate može obavljati fizičko lice koje je položilo ispit za majstora zanata u oblasti rada koja je vezana za zanatsko zanimanje.
131.	Instalater struje, vode, gasa, grijanja, hlađenja i ventilacije	Zakon o zanatstvu („Službeni list Crne Gore“, br. 54/09 od 10. avgusta 2009. godine, 64/09 od 22. septembra 2009. godine, 40/11 od 8. avgusta 2011. godine. 084/24 od 06.09.2024)	Nema diskriminacije. Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u pogledu državljanstvo ili prebivališta	Ne postoje prepreke za ostvarivanje prava na obavljanje zanimanja na osnovu državljanstvo ili prebivališta. Član 10. propisuje da kompleksne zanate može obavljati fizičko lice koje je položilo ispit za majstora zanata u oblasti rada koja je vezana za zanatsko zanimanje.
132.	Izrađivač barki i jedrilica	Zakon o zanatstvu („Službeni list Crne Gore“, br. 54/09 od 10. avgusta 2009. godine, 64/09 od 22. septembra 2009. godine, 40/11 od 8. avgusta 2011. godine. 084/24 od 06.09.2024)	Nema diskriminacije. Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u	Ne postoje prepreke za ostvarivanje prava na obavljanje zanimanja na osnovu državljanstvo ili prebivališta. Član 10. propisuje da kompleksne zanate može obavljati fizičko lice koje je položilo ispit za majstora zanata u oblasti rada koja je vezana za zanatsko zanimanje.

			pogledu državljanstvo ili prebivališta	
133.	Izrađivač kamina	Zakon o zanatstvu („Službeni list Crne Gore“, br. 54/09 od 10. avgusta 2009. godine, 64/09 od 22. septembra 2009. godine, 40/11 od 8. avgusta 2011. godine. 084/24 od 06.09.2024)	Nema diskriminacije. Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u pogledu državljanstvo ili prebivališta	Ne postoje prepreke za ostvarivanje prava na obavljanje zanimanja na osnovu državljanstvo ili prebivališta. Član 10. propisuje da kompleksne zanate može obavljati fizičko lice koje je položilo ispit za majstora zanata u oblasti rada koja je vezana za zanatsko zanimanje.
134.	Izrađivač muzičkih instrumenata	Zakon o zanatstvu („Službeni list Crne Gore“, br. 54/09 od 10. avgusta 2009. godine, 64/09 od 22. septembra 2009. godine, 40/11 od 8. avgusta 2011. godine. 084/24 od 06.09.2024)	Nema diskriminacije. Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u pogledu državljanstvo ili prebivališta	Ne postoje prepreke za ostvarivanje prava na obavljanje zanimanja na osnovu državljanstvo ili prebivališta. Član 10. propisuje da kompleksne zanate može obavljati fizičko lice koje je položilo ispit za majstora zanata u oblasti rada koja je vezana za zanatsko zanimanje.
135.	Izrađivač perika	Zakon o zanatstvu („Službeni list Crne Gore“, br. 54/09 od 10. avgusta 2009. godine, 64/09 od 22. septembra 2009. godine, 40/11 od 8. avgusta 2011. godine. 084/24 od 06.09.2024)	Nema diskriminacije. Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u	Ne postoje prepreke za ostvarivanje prava na obavljanje zanimanja na osnovu državljanstvo ili prebivališta. Član 10. propisuje da kompleksne zanate može obavljati fizičko lice koje je položilo ispit za majstora zanata u oblasti rada koja je vezana za zanatsko zanimanje.

			pogledu državljanstvo ili prebivališta	
136.	Izrađivač proizvoda od kovanog gvožđa	Zakon o zanatstvu („Službeni list Crne Gore“, br. 54/09 od 10. avgusta 2009. godine, 64/09 od 22. septembra 2009. godine, 40/11 od 8. avgusta 2011. godine. 084/24 od 06.09.2024)	Nema diskriminacije. Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u pogledu državljanstvo ili prebivališta	Ne postoje prepreke za ostvarivanje prava na obavljanje zanimanja na osnovu državljanstvo ili prebivališta. Član 10. propisuje da kompleksne zanate može obavljati fizičko lice koje je položilo ispit za majstora zanata u oblasti rada koja je vezana za zanatsko zanimanje.
137.	Izrađivač proizvoda od stakla	Zakon o zanatstvu („Službeni list Crne Gore“, br. 54/09 od 10. avgusta 2009. godine, 64/09 od 22. septembra 2009. godine, 40/11 od 8. avgusta 2011. godine. 084/24 od 06.09.2024)	Nema diskriminacije. Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u pogledu državljanstvo ili prebivališta	Ne postoje prepreke za ostvarivanje prava na obavljanje zanimanja na osnovu državljanstvo ili prebivališta. Član 10. propisuje da kompleksne zanate može obavljati fizičko lice koje je položilo ispit za majstora zanata u oblasti rada koja je vezana za zanatsko zanimanje.
138.	Izrađivač vještačkih tkanina	Zakon o zanatstvu („Službeni list Crne Gore“, br. 54/09 od 10. avgusta 2009. godine, 64/09 od 22. septembra 2009. godine, 40/11 od 8. avgusta 2011. godine. 084/24 od 06.09.2024)	Nema diskriminacije. Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u	Ne postoje prepreke za ostvarivanje prava na obavljanje zanimanja na osnovu državljanstvo ili prebivališta. Član 10. propisuje da kompleksne zanate može obavljati fizičko lice koje je položilo ispit za majstora zanata u oblasti rada koja je vezana za zanatsko zanimanje.

			pogledu državljanstvo ili prebivališta	
139.	Juvelir	Zakon o zanatstvu („Službeni list Crne Gore“, br. 54/09 od 10. avgusta 2009. godine, 64/09 od 22. septembra 2009. godine, 40/11 od 8. avgusta 2011. godine. 084/24 od 06.09.2024)	Nema diskriminacije. Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u pogledu državljanstvo ili prebivališta	Ne postoje prepreke za ostvarivanje prava na obavljanje zanimanja na osnovu državljanstvo ili prebivališta. Član 10. propisuje da kompleksne zanate može obavljati fizičko lice koje je položilo ispit za majstora zanata u oblasti rada koja je vezana za zanatsko zanimanje.
140.	Kamenorezac	Zakon o zanatstvu („Službeni list Crne Gore“, br. 54/09 od 10. avgusta 2009. godine, 64/09 od 22. septembra 2009. godine, 40/11 od 8. avgusta 2011. godine. 084/24 od 06.09.2024)	Nema diskriminacije. Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u pogledu državljanstvo ili prebivališta	Ne postoje prepreke za ostvarivanje prava na obavljanje zanimanja na osnovu državljanstvo ili prebivališta. Član 10. propisuje da kompleksne zanate može obavljati fizičko lice koje je položilo ispit za majstora zanata u oblasti rada koja je vezana za zanatsko zanimanje.
141.	Keramičar	Zakon o zanatstvu („Službeni list Crne Gore“, br. 54/09 od 10. avgusta 2009. godine, 64/09 od 22. septembra 2009. godine, 40/11 od 8. avgusta 2011. godine. 084/24 od 06.09.2024)	Nema diskriminacije. Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u	Ne postoje prepreke za ostvarivanje prava na obavljanje zanimanja na osnovu državljanstvo ili prebivališta. Član 10. propisuje da kompleksne zanate može obavljati fizičko lice koje je položilo ispit za majstora zanata u oblasti rada koja je vezana za zanatsko zanimanje.

			pogledu državljanstvo ili prebivališta	
142.	Klavirštimer	Zakon o zanatstvu („Službeni list Crne Gore“, br. 54/09 od 10. avgusta 2009. godine, 64/09 od 22. septembra 2009. godine, 40/11 od 8. avgusta 2011. godine. 084/24 od 06.09.2024)	Nema diskriminacije. Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u pogledu državljanstvo ili prebivališta	Ne postoje prepreke za ostvarivanje prava na obavljanje zanimanja na osnovu državljanstvo ili prebivališta. Član 10. propisuje da kompleksne zanate može obavljati fizičko lice koje je položilo ispit za majstora zanata u oblasti rada koja je vezana za zanatsko zanimanje.
143.	Kozmetičar	Zakon o zanatstvu („Službeni list Crne Gore“, br. 54/09 od 10. avgusta 2009. godine, 64/09 od 22. septembra 2009. godine, 40/11 od 8. avgusta 2011. godine. 084/24 od 06.09.2024)	Nema diskriminacije. Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u pogledu državljanstvo ili prebivališta	Ne postoje prepreke za ostvarivanje prava na obavljanje zanimanja na osnovu državljanstvo ili prebivališta. Član 10. propisuje da kompleksne zanate može obavljati fizičko lice koje je položilo ispit za majstora zanata u oblasti rada koja je vezana za zanatsko zanimanje.
144.	Krznar i/ili kožar	Zakon o zanatstvu („Službeni list Crne Gore“, br. 54/09 od 10. avgusta 2009. godine, 64/09 od 22. septembra 2009. godine, 40/11 od 8. avgusta 2011. godine. 084/24 od 06.09.2024)	Nema diskriminacije. Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u	Ne postoje prepreke za ostvarivanje prava na obavljanje zanimanja na osnovu državljanstvo ili prebivališta. Član 10. propisuje da kompleksne zanate može obavljati fizičko lice koje je položilo ispit za majstora zanata u oblasti rada koja je vezana za zanatsko zanimanje.

			pogledu državljanstvo ili prebivališta	
145.	Lakirer	Zakon o zanatstvu („Službeni list Crne Gore“, br. 54/09 od 10. avgusta 2009. godine, 64/09 od 22. septembra 2009. godine, 40/11 od 8. avgusta 2011. godine. 084/24 od 06.09.2024)	Nema diskriminacije. Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u pogledu državljanstvo ili prebivališta	Ne postoje prepreke za ostvarivanje prava na obavljanje zanimanja na osnovu državljanstvo ili prebivališta. Član 10. propisuje da kompleksne zanate može obavljati fizičko lice koje je položilo ispit za majstora zanata u oblasti rada koja je vezana za zanatsko zanimanje.
146.	Limar	Zakon o zanatstvu („Službeni list Crne Gore“, br. 54/09 od 10. avgusta 2009. godine, 64/09 od 22. septembra 2009. godine, 40/11 od 8. avgusta 2011. godine. 084/24 od 06.09.2024)	Nema diskriminacije. Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u pogledu državljanstvo ili prebivališta	Ne postoje prepreke za ostvarivanje prava na obavljanje zanimanja na osnovu državljanstvo ili prebivališta. Član 10. propisuje da kompleksne zanate može obavljati fizičko lice koje je položilo ispit za majstora zanata u oblasti rada koja je vezana za zanatsko zanimanje.
147.	Livac metala	Zakon o zanatstvu („Službeni list Crne Gore“, br. 54/09 od 10. avgusta 2009. godine, 64/09 od 22. septembra 2009. godine, 40/11 od 8. avgusta 2011. godine. 084/24 od 06.09.2024)	Nema diskriminacije. Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u	Ne postoje prepreke za ostvarivanje prava na obavljanje zanimanja na osnovu državljanstvo ili prebivališta. Član 10. propisuje da kompleksne zanate može obavljati fizičko lice koje je položilo ispit za majstora zanata u oblasti rada koja je vezana za zanatsko zanimanje.

			pogledu državljanstvo ili prebivališta	
148.	Maser	Zakon o zanatstvu („Službeni list Crne Gore“, br. 54/09 od 10. avgusta 2009. godine, 64/09 od 22. septembra 2009. godine, 40/11 od 8. avgusta 2011. godine. 084/24 od 06.09.2024)	Nema diskriminacije. Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u pogledu državljanstvo ili prebivališta	Ne postoje prepreke za ostvarivanje prava na obavljanje zanimanja na osnovu državljanstvo ili prebivališta. Član 10. propisuje da kompleksne zanate može obavljati fizičko lice koje je položilo ispit za majstora zanata u oblasti rada koja je vezana za zanatsko zanimanje.
149.	Mehaničar za dvotočkaši	Zakon o zanatstvu („Službeni list Crne Gore“, br. 54/09 od 10. avgusta 2009. godine, 64/09 od 22. septembra 2009. godine, 40/11 od 8. avgusta 2011. godine. 084/24 od 06.09.2024)	Nema diskriminacije. Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u pogledu državljanstvo ili prebivališta	Ne postoje prepreke za ostvarivanje prava na obavljanje zanimanja na osnovu državljanstvo ili prebivališta. Član 10. propisuje da kompleksne zanate može obavljati fizičko lice koje je položilo ispit za majstora zanata u oblasti rada koja je vezana za zanatsko zanimanje.
150.	Mehaničar za poljoprivredne i građevinske mašine	Zakon o zanatstvu („Službeni list Crne Gore“, br. 54/09 od 10. avgusta 2009. godine, 64/09 od 22. septembra 2009. godine, 40/11 od 8. avgusta 2011. godine. 084/24 od 06.09.2024)	Nema diskriminacije. Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u	Ne postoje prepreke za ostvarivanje prava na obavljanje zanimanja na osnovu državljanstvo ili prebivališta. Član 10. propisuje da kompleksne zanate može obavljati fizičko lice koje je položilo ispit za majstora zanata u oblasti rada koja je vezana za zanatsko zanimanje.

			pogledu državljanstvo ili prebivališta	
151.	Mesar	Zakon o zanatstvu („Službeni list Crne Gore“, br. 54/09 od 10. avgusta 2009. godine, 64/09 od 22. septembra 2009. godine, 40/11 od 8. avgusta 2011. godine. 084/24 od 06.09.2024)	Nema diskriminacije. Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u pogledu državljanstvo ili prebivališta	Ne postoje prepreke za ostvarivanje prava na obavljanje zanimanja na osnovu državljanstvo ili prebivališta. Član 10. propisuje da kompleksne zanate može obavljati fizičko lice koje je položilo ispit za majstora zanata u oblasti rada koja je vezana za zanatsko zanimanje.
152.	Metaloprerađivač	Zakon o zanatstvu („Službeni list Crne Gore“, br. 54/09 od 10. avgusta 2009. godine, 64/09 od 22. septembra 2009. godine, 40/11 od 8. avgusta 2011. godine. 084/24 od 06.09.2024)	Nema diskriminacije. Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u pogledu državljanstvo ili prebivališta	Ne postoje prepreke za ostvarivanje prava na obavljanje zanimanja na osnovu državljanstvo ili prebivališta. Član 10. propisuje da kompleksne zanate može obavljati fizičko lice koje je položilo ispit za majstora zanata u oblasti rada koja je vezana za zanatsko zanimanje.
153.	Miner	Zakon o zanatstvu („Službeni list Crne Gore“, br. 54/09 od 10. avgusta 2009. godine, 64/09 od 22. septembra 2009. godine, 40/11 od 8. avgusta 2011. godine. 084/24 od 06.09.2024)	Nema diskriminacije. Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u	Ne postoje prepreke za ostvarivanje prava na obavljanje zanimanja na osnovu državljanstvo ili prebivališta. Član 10. propisuje da kompleksne zanate može obavljati fizičko lice koje je položilo ispit za majstora zanata u oblasti rada koja je vezana za zanatsko zanimanje.

			pogledu državljanstvo ili prebivališta	
154.	Modelar	Zakon o zanatstvu („Službeni list Crne Gore“, br. 54/09 od 10. avgusta 2009. godine, 64/09 od 22. septembra 2009. godine, 40/11 od 8. avgusta 2011. godine. 084/24 od 06.09.2024)	Nema diskriminacije. Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u pogledu državljanstvo ili prebivališta	Ne postoje prepreke za ostvarivanje prava na obavljanje zanimanja na osnovu državljanstvo ili prebivališta. Član 10. propisuje da kompleksne zanate može obavljati fizičko lice koje je položilo ispit za majstora zanata u oblasti rada koja je vezana za zanatsko zanimanje.
155.	Moler	Zakon o zanatstvu („Službeni list Crne Gore“, br. 54/09 od 10. avgusta 2009. godine, 64/09 od 22. septembra 2009. godine, 40/11 od 8. avgusta 2011. godine. 084/24 od 06.09.2024)	Nema diskriminacije. Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u pogledu državljanstvo ili prebivališta	Ne postoje prepreke za ostvarivanje prava na obavljanje zanimanja na osnovu državljanstvo ili prebivališta. Član 10. propisuje da kompleksne zanate može obavljati fizičko lice koje je položilo ispit za majstora zanata u oblasti rada koja je vezana za zanatsko zanimanje.
156.	Optičar	Zakon o zanatstvu („Službeni list Crne Gore“, br. 54/09 od 10. avgusta 2009. godine, 64/09 od 22. septembra 2009. godine, 40/11 od 8. avgusta 2011. godine. 084/24 od 06.09.2024)	Nema diskriminacije. Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u	Ne postoje prepreke za ostvarivanje prava na obavljanje zanimanja na osnovu državljanstvo ili prebivališta. Član 10. propisuje da kompleksne zanate može obavljati fizičko lice koje je položilo ispit za majstora zanata u oblasti rada koja je vezana za zanatsko zanimanje.

			pogledu državljanstvo ili prebivališta	
157.	Parketar	Zakon o zanatstvu („Službeni list Crne Gore“, br. 54/09 od 10. avgusta 2009. godine, 64/09 od 22. septembra 2009. godine, 40/11 od 8. avgusta 2011. godine. 084/24 od 06.09.2024)	Nema diskriminacije. Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u pogledu državljanstvo ili prebivališta	Ne postoje prepreke za ostvarivanje prava na obavljanje zanimanja na osnovu državljanstvo ili prebivališta. Član 10. propisuje da kompleksne zanate može obavljati fizičko lice koje je položilo ispit za majstora zanata u oblasti rada koja je vezana za zanatsko zanimanje.
158.	Pekar	Zakon o zanatstvu („Službeni list Crne Gore“, br. 54/09 od 10. avgusta 2009. godine, 64/09 od 22. septembra 2009. godine, 40/11 od 8. avgusta 2011. godine. 084/24 od 06.09.2024)	Nema diskriminacije. Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u pogledu državljanstvo ili prebivališta	Ne postoje prepreke za ostvarivanje prava na obavljanje zanimanja na osnovu državljanstvo ili prebivališta. Član 10. propisuje da kompleksne zanate može obavljati fizičko lice koje je položilo ispit za majstora zanata u oblasti rada koja je vezana za zanatsko zanimanje.
159.	Pivar i sladar	Zakon o zanatstvu („Službeni list Crne Gore“, br. 54/09 od 10. avgusta 2009. godine, 64/09 od 22. septembra 2009. godine, 40/11 od 8. avgusta 2011. godine. 084/24 od 06.09.2024)	Nema diskriminacije. Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u	Ne postoje prepreke za ostvarivanje prava na obavljanje zanimanja na osnovu državljanstvo ili prebivališta. Član 10. propisuje da kompleksne zanate može obavljati fizičko lice koje je položilo ispit za majstora zanata u oblasti rada koja je vezana za zanatsko zanimanje.

			pogledu državljanstvo ili prebivališta	
160.	Poslastičar	Zakon o zanatstvu („Službeni list Crne Gore“, br. 54/09 od 10. avgusta 2009. godine, 64/09 od 22. septembra 2009. godine, 40/11 od 8. avgusta 2011. godine. 084/24 od 06.09.2024)	Nema diskriminacije. Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u pogledu državljanstvo ili prebivališta	Ne postoje prepreke za ostvarivanje prava na obavljanje zanimanja na osnovu državljanstvo ili prebivališta. Član 10. propisuje da kompleksne zanate može obavljati fizičko lice koje je položilo ispit za majstora zanata u oblasti rada koja je vezana za zanatsko zanimanje.
161.	Pozlatar	Zakon o zanatstvu („Službeni list Crne Gore“, br. 54/09 od 10. avgusta 2009. godine, 64/09 od 22. septembra 2009. godine, 40/11 od 8. avgusta 2011. godine. 084/24 od 06.09.2024)	Nema diskriminacije. Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u pogledu državljanstvo ili prebivališta	Ne postoje prepreke za ostvarivanje prava na obavljanje zanimanja na osnovu državljanstvo ili prebivališta. Član 10. propisuje da kompleksne zanate može obavljati fizičko lice koje je položilo ispit za majstora zanata u oblasti rada koja je vezana za zanatsko zanimanje.
162.	Precizni mehaničar	Zakon o zanatstvu („Službeni list Crne Gore“, br. 54/09 od 10. avgusta 2009. godine, 64/09 od 22. septembra 2009. godine, 40/11 od 8. avgusta 2011. godine. 084/24 od 06.09.2024)	Nema diskriminacije. Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u	Ne postoje prepreke za ostvarivanje prava na obavljanje zanimanja na osnovu državljanstvo ili prebivališta. Član 10. propisuje da kompleksne zanate može obavljati fizičko lice koje je položilo ispit za majstora zanata u oblasti rada koja je vezana za zanatsko zanimanje.

			pogledu državljanstvo ili prebivališta	
163.	Proizvođač cipela	Zakon o zanatstvu („Službeni list Crne Gore“, br. 54/09 od 10. avgusta 2009. godine, 64/09 od 22. septembra 2009. godine, 40/11 od 8. avgusta 2011. godine. 084/24 od 06.09.2024)	Nema diskriminacije. Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u pogledu državljanstvo ili prebivališta	Ne postoje prepreke za ostvarivanje prava na obavljanje zanimanja na osnovu državljanstvo ili prebivališta. Član 10. propisuje da kompleksne zanate može obavljati fizičko lice koje je položilo ispit za majstora zanata u oblasti rada koja je vezana za zanatsko zanimanje.
164.	Puškar	Zakon o zanatstvu („Službeni list Crne Gore“, br. 54/09 od 10. avgusta 2009. godine, 64/09 od 22. septembra 2009. godine, 40/11 od 8. avgusta 2011. godine. 084/24 od 06.09.2024)	Nema diskriminacije. Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u pogledu državljanstvo ili prebivališta	Ne postoje prepreke za ostvarivanje prava na obavljanje zanimanja na osnovu državljanstvo ili prebivališta. Član 10. propisuje da kompleksne zanate može obavljati fizičko lice koje je položilo ispit za majstora zanata u oblasti rada koja je vezana za zanatsko zanimanje.
165.	Štampar	Zakon o zanatstvu („Službeni list Crne Gore“, br. 54/09 od 10. avgusta 2009. godine, 64/09 od 22. septembra 2009. godine, 40/11 od 8. avgusta 2011. godine. 084/24 od 06.09.2024)	Nema diskriminacije. Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u	Ne postoje prepreke za ostvarivanje prava na obavljanje zanimanja na osnovu državljanstvo ili prebivališta. Član 10. propisuje da kompleksne zanate može obavljati fizičko lice koje je položilo ispit za majstora zanata u oblasti rada koja je vezana za zanatsko zanimanje.

			pogledu državljanstvo ili prebivališta	
166.	Stolar	Zakon o zanatstvu („Službeni list Crne Gore“, br. 54/09 od 10. avgusta 2009. godine, 64/09 od 22. septembra 2009. godine, 40/11 od 8. avgusta 2011. godine. 084/24 od 06.09.2024)	Nema diskriminacije. Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u pogledu državljanstvo ili prebivališta	Ne postoje prepreke za ostvarivanje prava na obavljanje zanimanja na osnovu državljanstvo ili prebivališta. Član 10. propisuje da kompleksne zanate može obavljati fizičko lice koje je položilo ispit za majstora zanata u oblasti rada koja je vezana za zanatsko zanimanje.
167.	Tokar	Zakon o zanatstvu („Službeni list Crne Gore“, br. 54/09 od 10. avgusta 2009. godine, 64/09 od 22. septembra 2009. godine, 40/11 od 8. avgusta 2011. godine. 084/24 od 06.09.2024)	Nema diskriminacije. Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u pogledu državljanstvo ili prebivališta	Ne postoje prepreke za ostvarivanje prava na obavljanje zanimanja na osnovu državljanstvo ili prebivališta. Član 10. propisuje da kompleksne zanate može obavljati fizičko lice koje je položilo ispit za majstora zanata u oblasti rada koja je vezana za zanatsko zanimanje.
168.	Umjetnički livac	Zakon o zanatstvu („Službeni list Crne Gore“, br. 54/09 od 10. avgusta 2009. godine, 64/09 od 22. septembra 2009. godine, 40/11 od 8. avgusta 2011. godine. 084/24 od 06.09.2024)	Nema diskriminacije. Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u	Ne postoje prepreke za ostvarivanje prava na obavljanje zanimanja na osnovu državljanstvo ili prebivališta. Član 10. propisuje da kompleksne zanate može obavljati fizičko lice koje je položilo ispit za majstora zanata u oblasti rada koja je vezana za zanatsko zanimanje.

			pogledu državljanstvo ili prebivališta	
169	Zavarivač	Zakon o zanatstvu („Službeni list Crne Gore“, br. 54/09 od 10. avgusta 2009. godine, 64/09 od 22. septembra 2009. godine, 40/11 od 8. avgusta 2011. godine. 084/24 od 06.09.2024)	Nema diskriminacije. Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u pogledu državljanstvo ili prebivališta	Ne postoje prepreke za ostvarivanje prava na obavljanje zanimanja na osnovu državljanstvo ili prebivališta. Član 10. propisuje da kompleksne zanate može obavljati fizičko lice koje je položilo ispit za majstora zanata u oblasti rada koja je vezana za zanatsko zanimanje.
170.	Zidar, armirač i betonjer	Zakon o zanatstvu („Službeni list Crne Gore“, br. 54/09 od 10. avgusta 2009. godine, 64/09 od 22. septembra 2009. godine, 40/11 od 8. avgusta 2011. godine. 084/24 od 06.09.2024)	Nema diskriminacije. Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u pogledu državljanstvo ili prebivališta	Ne postoje prepreke za ostvarivanje prava na obavljanje zanimanja na osnovu državljanstvo ili prebivališta. Član 10. propisuje da kompleksne zanate može obavljati fizičko lice koje je položilo ispit za majstora zanata u oblasti rada koja je vezana za zanatsko zanimanje.
171.	Zubotehničar	Zakon o zanatstvu („Službeni list Crne Gore“, br. 54/09 od 10. avgusta 2009. godine, 64/09 od 22. septembra 2009. godine, 40/11 od 8. avgusta 2011. godine. 084/24 od 06.09.2024)	Nema diskriminacije. Zahtjevi nisu diskriminatorni jer omogućavaju jednake mogućnosti bez definisanih ograničenja u	Ne postoje prepreke za ostvarivanje prava na obavljanje zanimanja na osnovu državljanstvo ili prebivališta. Član 10. propisuje da složene zanate može obavljati fizičko lice koje je položilo ispit za majstora zanata u oblasti rada koja je vezana za složeno zanatsko zanimanje.

			pogledu državljanstvo ili prebivališta	
--	--	--	--	--

Shodno navedenim analizama vezano za Pregovaračko poglavlje 3 Završno mjerilo 4 - *Crna Gora donosi izmjene nacionalnog zakonodavstva u cilju ukidanja svih zahtjeva za državljanstvom za pristup i uživanje slobode pružanja usluga, izuzev zahtjeva za državljanstvom opravdanim i proporcionalnim sa članom 51 UFEU,* – utvrđena je neophodnost izmjene sljedećih propisa kako bi se navedeno pregovaračko poglavlje privremeno zatvorilo do kraja 2025. godine, a to su:

Usluga/regulisana profesija	Propis	Nadležno Ministarstvo
Revident planskih dokumenata	Zakon o prostornom planiranju i izgradnji objekata	Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine
Čuvar	Zakon o zaštiti lica i imovine (Službeni list Crne Gore, br. 043/18)	Ministarstvo unutrašnjih poslova
Pratilac vrijednosti	Zakon o zaštiti lica i imovine (Službeni list Crne Gore, br. 043/18)	Ministarstvo unutrašnjih poslova
Tjelohranitelj	Zakon o zaštiti lica i imovine (Službeni list Crne Gore, br. 043/18)	Ministarstvo unutrašnjih poslova
Zaštitar lica i imovine	Zakon o zaštiti lica i imovine (Službeni list Crne Gore, br. 043/18)	Ministarstvo unutrašnjih poslova
Zaštitar tehničar	Zakon o zaštiti lica i imovine (Službeni list Crne Gore, br. 043/18)	Ministarstvo unutrašnjih poslova
Nastavnik u osnovnoj školi, srednjoj školi i resursnom centru	Zakon o obrazovanju i vaspitanju (Službeni list Republike Crne Gore, br. 64/02, 31/05,	Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija

	49/07 i Službeni list Crne Gore, br. 45/10, 45/11, 36/13, 39/13, 47/17);	
Sudski vještak	Zakon o sudskim vještacima ("Službeni list Crne Gore", br. 54/16);	Ministarstvo pravde
Revizor za reviziju tehničke dokumentacije odnosno stručnog nadzora nad građenjem objekta	Zakon o prostornom planiranju i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 6. oktobra 2017)	Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine
Revizor i vršilac tehničkog pregleda za složeni inženjerski objekat	Zakon o prostornom planiranju i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 6. oktobra 2017)	Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine